exactly alike. They had the same institutions in many respects, but not until the late most lamentable war, were they exactly alike. Some were called slave whether property alike in the state of an object, and as John Keily will be in the race of the delegation to his benefit will doubt ask would inner to his benefit will doubt easy will poll a large republican vote, prospect to be elected himself, and is sure offering overmor, and as Mr. Kelly does not expect to be elected himself, and is sure that Governor Robinson will be defeated, the election of Mr. Cornell, according to his lage, is assured.

Mr. Tilden's victory so far is complete. He has the state committee for the next year, and as were of the delegation. Lot, the affords were to be considered for himself in the afford an interesting contest. Both cannot sin. The one who goes to the national convention the prestige of having afford New York stafe in spite of all opposition. As Roscoe Conking's efforts lie in the same direction, two candidates for the presidency are thus matched in the field or an interesting contest. Both cannot sin. The one who goes to the national convention with the feather of victory in his section here may be seen, at a glance and New York threatens to become the batts are so tong way ahead in the race for the residency. The importance of this fall's section here may be seen, at a glance and New York threatens to become the batts are not work threatens to become the batts and not both parties. The strength American for both parties. The strength American for both parties. The strength American for both parties. The strength of the fellow of the problem of the pro Mr. Tilden in the next national convennot be elected without the aid of New rk, and that New York will only give ted aid to Samuel J. Tilden. There is prospect of any fusion of democratic Mr. John Kelly is ugly, straight natever may be the result of the electhis fall, he will be at the next nafor the same fight tances, and the Tammany tribe

WORCESTER, MASS., September 17 .- The

alemen to office before the inspectors of ction are chosen, Mr. Kelly will obtain a what now seems likely to be Mr. Til-

of state M. J. O'Donohue of

BUFFALO, September 17.—To-day's News publishes an interview with J. V. Wackerman, the leader of the socialists of this city, who says that Denis Kearney is coming here text month to stump for the workingmen.

Louisville Courier Journal, 16th.

Legion, the committee from the board and the officers of the exposition, the Eichhorn's band, went to the Galt amse, where Mr. Stephens was met and blaced in a carriage. He was driven to the exposition, the band heading the procession and playing stirring music. It was some time before Mr. Stephens could be tassing time before Mr. Stephens which to mark the angle of the Standard at Blackburn says: "During the past fortnight one of the largest firms of agents in Lancashire have taken more orders for America's agents navely and the exposition, the band heading the procession and playing stirring music. It was some time before Mr. Stephens could be tassing time before Mr. Stephens which taken into the correspondent of the Standard at Blackburn says: "During the past fortnight one of the largest firms of agents in Lancashire have taken more orders for America's agents navely at the correspondent of the Standard at Blackburn says: "During the past fortnight one of the largest firms of agents in Lancashire have taken more orders for America's agents navely at the correspondent of the Standard at Blackburn says: "During the past fortnight one of the largest firms of agents in Lancashire have taken more orders for America's agents navely at the correspondent of the Standard at Blackburn says: "During the past fortnight one of the largest firms of agents navely at the correspondent of the Standard at Blackburn says: "During the past fortnight one of the largest firms of agents navely at the correspondent of the Standard at the assent of some of the standard at the same has a correspondent of the Standard at the standard at the assent of some of the standard at the standard

cted for the speakers, the board of d others, and that bent expectantly

the crowd was one of silent expectancy.
Mr. H.C Pindell, one of the vice-presidents of the exposition, arose and welcomed Mr. Stephens shortly and pointedly.
Mr. Stephens response was delivered from his movable chair. In spite of his bodily weakness his voice is still good, and at times it rings like a clarion in a mountain defile. It was noticed that whenever he wished to emphasize any point he would roll his chair first on the right, then on the left, and finally forward. These movements are the substitutes used by him for gestures, and they rendered his speech very remarkable. His address was of an hour's length and enchained attention.

No Roman Artisans turned out en masse. General Pope and other military officers were present. Letters were read from Amos Lawrence, Boston: ex-Senator Trumbull, Illinois; Secretary Evarts, Secretary Sherman, Senator Ingalls, Rev. James Freeman, Senat

and enchained attention. and the could have been accorded greater homage; no Pagan chariot, of the spoils of hostile cities "to deck shrines of Rome" in its wake, ever occured greater enthusiasm than the chair he invalid statesman. When he began speak the crowd gathered closer, and in creased momentarily. By the statuary the legion had stacked its arms, and the boys

We give the conclusion of Mr. Stephens's

HE DAILY CONSTITUTION.

ATLANTA, GA., THURSDAY MORNING, SEPTEMBER 18, 1879.

mon spirit goes all the others will go together, and the monarchs of the earth will look with amszement at this grand phenomenon of the American system of self-government. Then, indeed, when we all move together in perfect harmony, the nations of the earth may look on in wonder as the prophet and hear the motion of all together as the noise of the great waters, even of the Almighty.

At the conclusion the crowd cheered most yociferously, and, a great many ladies and gentlemen came tipon the stand and shook hands with the speaker. He was taken into he press-room, where he was the recipien of more courtesies, and where this party drank his health in goblets of sparkling

A FIT OF DYSPEPSIA.

General Sherman Aroused When Out of Humor. SALISBURY, N. C., September 17.- A grand eunion of the survivors of the confederate and federal armies has been arranged to take place here on the third of October. In vitations were sent to both armies. Lieutenant-General Sheridan pointers tenant-General Sheridan pointers of things in New York on account of pressing business engagements. He expressed his hope of the success of the movement. General W. T. Sherman wrote a letter which has created no literature. tle excitement. The letter is as follows:

The time is too remote for me to make a pron-ise, but I assure you that it would be most agree able to me personally and socially to meet you o any suitable occasion. There is no use in m mincing terms. Whenever and wherever the homest men of North Carolina seek to allay see alld be a strange sight for General Sherman t

THE PINCH OF HARD TIMES.

amage law, tax payment, restriction The Movements Among the Industrial Classes of England.

London, September 17.-The cotton of atives at the Bedford new mills at Leigh vesterday struck against a five per cent re duction of wages. The masters threaten to close the mills, which are extensive, alleging that they can buy goods cheaper than they can produce them. The masters at Ashton have refused to grant an interview to the operatives. The self-actorminders who form the main strength of the strike, would resume work if the notices of the reduction of wages were withdrawn, if only for a month and the question of a re-duction then discussed, if trade had not in the meanwhile improved. The masters, however, feel a difficulty in departing from their resolution now that the reduction of wages has been accepted at Staley Bridge and elsewhere. The Manchester Guardian says until

scarcity begins to be actually felt, and no The deficiency in the supply of cottes which is now being painfully realize means ultimately a deficiency in the supply of yarns and cloths. The quantity of otton available during the next two month will not provide for the consumption of more than forty thousand bales per week at the utmost, and as the stocks of yarns and cloth are nowhere large, it is probable that the process of curtailing the production, which is now gaining ground, will, if persevered in, result in the creation of a much more healthy demand

more healthy demand.

The Liverpool correspondent of the Courier, at London, says: There is no prospect that the bimetallic congress, which America proposed to have convened in London, and to which the British government provisionally assented, will meet this year.

America's agents have failed, so far, to ob-

mill owners have announced their inten-tion to close their mills during the next two

Breeding Kansas.

the people of Kentucky. It was an ashioned, whole souled, large-hearted acky greeting that was extended the leru statesman. When everything was settlement of the state was a magnificent success. Business was fairly suspended. Artisans turned out en masse. General the crowd was one of silent expectancy. The crowd was one of the vice-presidents of the state was a magnificent success. Business was fairly suspended. Artisans turned out en masse. General Pope and other military officers were present. Letters were read from Amos Lawrence, Boston; ex-Senator Trumbull, Illistenders, business and magnificent success.

Elliot, ex-champion of England, had challenged him again. He will have to accept and will spend the winter in England, leaving here about the middle of November and rowing the second and third week in January. The challenge is supposed to be the outcome of his dead heat with Riley or Barrie. Hanlan leaves for lake Chauther and the challenge is supposed to be the outcome of his dead heat with Riley or Barrie. Hanlan leaves for lake Chauther and the challenge is supposed to be the outcome of his dead heat with Riley or Barrie. taugua next week preparatory to his race with Courtney. He will be accompanied by Dave Ward and a trainer.

Death of a Clergyman, PHILADELPHIA, September 17.—Very Rev. Charles Ignatius Hamilton Carter, pastor of the Roman Catholic church of Assumption, THE PRICE DEMANDED

THE RENFROE DEBATE IN THE HOUSE

r. Livingston Withdraws His Resolution Lively Debate and Some Sparkling Passa-ges—The Compromises Vated Down and Impessions at Voted on.

The first day's debate on the treasurer's nestion only whetted the public appetite

selves at the hotels and boarding houses, but what tendency was developed at these quiz clubs was not apparent on the surface. ton in a sort of intellectual despair, and e spoke from the depths. Shrewd beervers estimated that after the report of e committee two-thirds of the house were isposed towards impeachment. It was gainst this passive but determined major-y that the friends of the substitute had to oull from the start. They had a losing ight to make, as they had to fight against a reneral sentiment of the house that was well nigh overwhelming.

THE EFFECT OF THE FIRST DAY'S DEBATE. ide of the substitute made a gallant fight, they gave evidence of a lack of organization lany of the speakers covered the same oints. They-differed as to the grounds of efense—and showed that no disposition had been made of the various duties into rious hands. On the contrary, the frie L impeachment were compactly organ ed, and each man knew precisely what is duty was and he went traight to it. There was no con-ict in the positions they assumed and no me wasted in duplicate discussions of the me points. There is no doubt though that e pauses made and the reflection gained sliped the cause of the substitute, and obably saved some votes that might othrwise have gone with the swift and steady urrent that has been sweeping through the nuse for weeks.

THE OPENING OF THE BALL. The fight of yesterday was opened as soon oduction of the following substitute o red by Mr. Mynatt, of Fulton:

hereas, The treasurer tenders his rich, under the circumstances, is a Resolved 1. That without qualification we co

esignation, and proceed at once as the law iffects for the breaches by the treasurer of his inties, and that upon these conditions articles of impeachment be withheld.

Mr. Mynatt obtained the floor and went at once to the advocacy of his substitute. His speech was a close and logical argument, that at times grew eloquent and impassioned. His speech was a spirited and able opening of the struggle, and he threw more earnestness and aggressiveness into the defense of the milder method than had yet been shown save by the manly and carnest speech of Mr. Hanks on the day be-fore. He held to the law and argued that there was no necessity of or justification for

mpeachment.
Mr. Mathews, of Talbot, opened for the impeachment advocates. His speech covered the same ground that it covered the day before, but he argued points with more vehemence and power. He met Mr. Myehemence and power. He met Mr. My att very squarely, and joined the issue

mr. Livingston came after Mr. Mathews, and made a strong speech, in which he epit-mized the points of the defense. It was apparent that every speaker felt that the previous question might be called at the revious question might be called at the ose of his speech, and they were anxious lose of his speech, and they are a lixtuous herefore to put the whole case in the limits if what they had to say. Mr. Livingston rgued with great force the point that the egislature in the act passed for the benefit if Treasurer Angier directed that interest dent. Mr. Renfroe was at least entitled to

ne doubt that it created. His speech was asterful, clear and convincing. Mr. Dupree, of Macon, followed in a cultred and scholarly speech, in which he ok ground in favor of impeachment. His seech was one of the most eloquent made pon the subject at issue, and was listened o with the closest attention by the house. He took a high and dignified position, and his speech was a model of decorous discus-

Mr. Anderson, of Morgan, then arose and Mr. Anderson, of Morgan, then arose and made one of the most effective speeches that was delivered in behalf of the substitute. He said that he had been worried with the debates on this question, and with the various plans proposed. He had not felt satisfied at any of the conclusions that had been arrived at and he had determined to look at the constitution for himself mat had been arrived at and he had determined to look at the constitution for himself and made up his own mind according to his conscience. After careful study of the law he had determined that it was his duty to vote against impeachment. He protested that the house could not be bound hand and foot and dragged at the feet of the committee. Every mamber had the of the committee. Every member had the right to decide for himself and he had decided. If no vote but his own was cast against impeachment, his vote would be cast. He felt that this course was the right one, and the one that, under his oath, he It bound to pursue. He should, therefore, ste against impeachment, and go back to s people on this issue—even if this vote sulted in his being retired from office. hen he saw his duty, after careful study he had no course but to perform it. This peech was earnest and sincere, and re

ved profoundest attention. Fort followed in a calm and dignified rst day of the report, that the impeach-nent was the only remedy for the evil complained of by the house and confessed by the treasurer. Mr. Fort showed in this speech the admirable good sense that has always characterized him and that has given him such a strong following in the house. He attempted no display, but stuck to the pith of the question.

THE PREVIOUS QUESTION CALLED, At the close of this speech, the previous uestion was called. A rising vote was question was called. A rising vote was necessary to determine whether or not it was ordered, and it transpired that the vote stood 57 to 57. Speaker Bacon said:

"As this is a question upon which I think every gentleman, who desires to be heard, should have an opportunity, I will vote 'no' and the debate will proceed."

Then followed the most remarkable epicies of the day, the sneech of Mr. Turner,

Then followed the most remarkable episode of the day—the speech of Mr. Turner, of Brooks. This gentleman showed the utmost feebleness when he arose, and was evidently almost prostrated by his great speech before the senate of the day before. The close and eager attention that was given him was phenomenal. The members gathered about him, and the silence was so profound that a pin might almost have been heard drop. As he proceeded the wonderful influence that the speaker had

over the house was manifest. It could be seen at a glance that every word, as it fell from his lips, carried convictions, and that the unquestioned leader of the house was speaking. The very air of candor and fairness that he threw about the speech only added to its strength and effect. And when he had concluded, it was felt all through the sudience that this speech, as it came faltering, slow, and feebly-spoken from Turner's lips, had settled the question irrevocably and broken down Renfroe's isst hope. It was more like the charge of a judge to the jury than the speech of a member to his colleagues.

Mr. Turner said that he had been able only a few minutes before to enter the house and that he was then sensely able to house and the treatment and the papers were was not letter the said that he had been able to make the papers were observed and the papers were withdrawn. Mr. Renfroe is, therefore, is, therefore, is, therefore, and there is no opposition, and the papers were withdrawn. Mr. Renfroe is, therefore, is, therefore, and there is no opposition, and the papers were it withdrawn. Mr. Renfroe is, therefore, and there is

interference, and the members were left to themselves. They had quiet consultation parties among themrespect entitled him to respect and consideration, and he did not think, either, that accept this offer and withdraw the artiquiz clubs was not apparent on the surface.
One thing is certain. From the very first moment of this fight it has been plain that the current was strongly in favor of impeachment. The spirit of the house was up, and it seemed impossible to deprecate it by appeals or check it by argument. "The demand is for blood!" shouted Mr. Livingston in a sort of intellectual desagns and Mr. Colley, however, rallied brayely and state the impeachment will be promptly.

To accept this offer and withdraw the articles of impeachment would be to condone crime. He rebuked the correctness of these views, but he could not find it possible to vote against impeachment. Mr. Turner closed without any appeal. He said he had simply presented his own views, as he had left it was his duty to present them. But the little talk had closed the fight. There was no longer any doubt as to the result.

Mr. Colley, however, rallied by brayely and the timpeachment will be promptly. Mr. Colley, however, rallied bravely and come to the scratch smiling and tranquil. He argued for the substitute in a clear and forcible manner, and displayed great tact and ability in closing up the debate and putting the best points of his side forward. He appealed for calmness and justice in making up the verdict and reminded the house that Mr. Renfroe had done all that could be done to reparate his wrong, which he held had been unintentional and tech-

> MR. NISBET CALLED THE PREVIOUS QUESTION. stating that he thought the friends of the Dahlonega, and intends putting up a lightse of their position. The call was sustained almost unanimously, and Speaker Bacon announced that be-fore the vote was ordered, the mover of the substitute, Mr. Mynatt, was

nical. It was evident, however, that Mr.

Colley was talking against fate, and so h

this. With this the debate for the substi-

s chairman of the committee, was entitled twenty minutes in which to close the arument. Mr. Miller arose and before going nto his argument, said he desired to say a ew words in regard to the charges that the mmittee had been presenting the treas

nade no such charges, and hoped Mr. Mil er would understand him to imply none. Mr. Miller said that he did not include Mr. Colley in what he was about to say, as Mr. Colley had assured him that he had not re lected upon the committee.

Mr. Paine, of Chatham—"I hope the gen n this floor who have imputed to the com

mittee a spirit of persecution." He then went on to deny that the committee had been moved by such a spirit, but said that it had been just to the treasurer, and ha only done its duty. He then proceeded with his argument, alluding to the substitute as if it were the treasurer's proposi-

Mr. Mynatt interrupted him to say that the substitute offered by him had never been seen by the treasurer or submitted to him or to any of his friends, and that he did not know even whether the treasurer ved it or not-that he wrote it him Mr. Livingston also stated that the reso-

lution offered by himself had been written at his desk, and that the treasurer had never seen it—that he had not offered it at the suggestion of the treasurer.
In view of these interruptions, Mr. Miller's time was extended five minutes. He closed his speech and the case, by saying that the committee had sought to find some other proper method of procedure than imperchment, but had not been able to do so. He therefore asked the house to sus-

me atterwards voted) and the first three members voting voted for the substitute—complimented on his able minority report in vindication of him, and the people believe that a jury would surely acquit him, and vindicate his past honorable life.

but distinctly:

Mr. Speaker—Believing that if there has been any wrong committed it has been technical and not moral, and that the affairs of the treasury have been managed with the greatest efficiency. I vote "No!"

This excited surprise, and a buzz of inquiry ran around the house as Mr. Renfore's friends had been voting "yes." Mr. Wright's point was, however, that he was opposed to the substitute because it central for the democracy. What the country needs is a business man for the next governor—not a politician, independent of the country needs is a business man for the country needs is a business man for the next governor—not a politician, independent of the country needs is a business man for the next governor—not a politician, independent of the country needs is a business man for the next governor—not a politician, independent of the concept Card of Thanks—The Speakers, Etc.

We learn that there are some persons who are disposed to blame The Constitution for the absence of the additional speakers, except General Hunt. This we are sure is uncountry needs is a business man for the next governor—not a politician, independent of the concept Card of Thanks—The Speakers, Etc.

We learn that there are some persons who are disposed to blame The Constitution for the absence of the additional speakers, except General Hunt. This we are sure is uncountry needs is a business man for the next governor—not a politician, independent of the Concept Card of Thanks—The Speakers, Etc.

We learn that there are some persons who are disposed to blame The Constitution for the absence of the additional speakers, except General Hunt. This we are sure is uncountry needs in the control of the Concept Card of the Conc opposed to the substitute because it censured Mr. Renfroe, while it tried to protect him. Mr. Wright remarked that he thought the treasurer deserved no censure and he should therefore not vote to censure him and that he should vote against impeachment.

Character, that he was country needs is a business man for the next governor—not a politician, independent or organized democrat, but a business man of the first order.

Masonic Aid for Memphis.

New York, September 17.—At a meeting a of Kane lodge of E

against impeachment.
The roil closed and the vote was announced, 43 for the substitute and 109 against it. This settled the question as to against it. This settled the question as to Mr. Reinfroe's impeachment. Those who were opposed to impeachment determined to try and beat the motion to impeach on the direct vote but this soon broke down, the "nays" on that issue only reaching 23 We print the yeas and nays on the substitute obsewhere.

not demand that Mr. Mynatt should make any statement on the floor and indeed did not know that Mr. Mynatt was going to do any such thing until after it was done. We mention this incident to show that quiet and peace has been restored, and to prevent any misconcentions origing. Mr. King

any misconceptions arising. Mr. King himself stated that the action of Mr. Mynatt was perfectly voluntary and entirely satisfactory.

THE COURSE OF THE HOUSE. that the impeachment will be promptly brought on, and that it will not occupy

GEORGIA GOLD.

What the Miners are Doing in Aura-

AURARIA, LUMPKIN COUNTY, GA., September 17.—Dr. Woods, while mixing paint, spilled some on a stove setting fire to the house. Dr. Woods was severely and his wife fatally AURARIA, LUMPKIN COUNTY, GA., Septem-Auraria mine for Messrs. Mason & Walker 29,000 pounds of machinery. Captain Mover, who is operating a quartz mine near ning crusher, has offered Mr. Stowers a contract to deliver him 60,000 pounds of machinery. The fact is that the freighting business of Lumpkin county has reached a magnitude that is almost beyond the power of horse flesh. The merchants and miners mover of the substitute, Mr. Mynatt, was entitled to the floor for twenty minutes. Mr. Mynatt stated that he had no further argument to make, but would give his time to the gentleman from Chatham, Mr. Paine, who he understood had a few points Mr. Paine stated that he simply desired to urge anew the points he had made in his speech of yesterday, viz—that each member should decide the question in his own conscience, and that his guide should be to do what was for the best interests of the state. He recalled the fact that one of the attributes on which Georgia is founded is "moderation". He haven the state in the poole of New Bridge, Big Savannah, Dawson county, and Auraria should not stand idly by with their hands in their pockets waiting for other people to furnish the means to build the road that will benefit them so much. A railroad with a depot where it could cross the wagon road from New Bridge to Big Savannah and another at Auraria would benefit Dawson county very nearly as much as if it run to the court-house. It would give the farmers a good market and attract attention to the rich gold mines; and I boldly assert, without fear of contradiction, that Dawson county has got as rich gold mines as Lump-kin county has, and if the people of Daw-son will put their shoulders to the wheel and help to get the road on this side of the river, those mines will soon be developed. And real estate will be doubled its present value, and as for Auraria it will help itvalue, and as for Adraria it will help it-more in proportion than it will Dahlonega. A depot at Adraria would bring a large trade from Dawson and Pickens counties, and it would be a city as it was of yore. Colonel W. P. Price said to me, the other colonel W. P. Price said to me, the other day, "I know that that ridge has the best timber—the most fertile land, and Auraria has got some of the richest gold mines in the state, but I must have money to build the road, and I will build it on whichever makes the mare go. Auraria and Dawson county can, I know, take more stock in the road than the other sides can.

RAMBLES THROUGH NORTH GEORGIA.

so. He therefore asked the house to sustain the report.

The CALLING OF THE ROLL.

The yeas and nays were promptly demanded by Mr. Cox, and the call of the roll was ordered amid breathless silence and amid much anxiety. Hundreds of tally sheets were being kept. Mr. Adams was absent when his name was called, (though the afterwards voted) and the first three members voting voted for the substitute—talling "aye." This looked hopeful for Renfroe's friends, but the next four votes were the other way. In the "CS," however, the substitute got four successive votes and the crowed dispersed. More indignation is expressed by the citizens at the mountains the outrage day and the crowd dispersed. More indignation is expressed by the citizens at the mountains the mountains the mountains t

the substitute got four successive votes, and down through the D's and E's and F's and G's, managed to hold its own pretty well.

When the H's were reached and Hammond's name was called, that gentleman arose hastily and said. hastily and said:

"With unspeakable sorrow I vote 'no!"

After this the substitute never rallied.

There were solid bunches of "noes," with birt early only, but it was plain that the substitute was lost by a large majority. When Mr. Wright, of Richmond, was called he was standing at a desk overlooking a tally. He raised his head and said, speaking rapidly but distinctly:

There selection could be made. If the san man of great energy and business tact. He is also a man of education and possesses talents of the highest order.

If the people want a governor whose word, like Crear's, 'would stand against the world," Ferdy Phinizy is the man. If they want a governor who will scrupulously watch the treasury and see to the correct administration of all the other officers, he is the man. If they want a man of integrating fire to himself. He is a man of great energy and business tact. He is also a man of education and drying rooms, in 129th street, belonging to D. F. Tieman, were damaged by fire to-day to the extent of \$50,000.

Louisville. September 17.—Frank H. Lenning, aged 50 years, residing at the corner of Twentieth and Madison streets, committed suicide to-day by locking himself in street. He is a man of great energy and business tact. He is also a man of education and possesses talents of the highest order.

If the people want a governor whose word, like Crear's, 'would stand against the world,' Ferdy Phinizy is the man. If they want a governor whose word, like Crear's, 'would stand against the world,' Ferdy Phinizy is the man. If they want a governor whose word.

Louisville. September 17.—Frank H. Lenning, aged 50 years, residing at the corner of Twentieth and Madison streets, committed suicide to-day by locking himself in himself. It is a man of integration and drying rooms, in 129th street, belong to be a distinctive to be a distin was lost by a large inajority. When Mr. Wright, of Richmond, was called he was standing at a desk overlooking a tally. He raised his head and said, speaking rapidly but distinctly:

An Insurgent's Escape.

Buenos Ayres, September 16.—A notorious insurgent, Leon Sapes Jordon, has escaped Mr. Mynatt said: "Understanding that the treasurer has resigned, I vote "no."

At the close of the call, Mr. Mynatt said: "Understanding that the treasurer has not resigned or will withdraw his resignation. I vote 'yes."

Special dispatch to The Constitution.

Athens, September 17.—Mr. Stuart will e buried by the side of Dr. Crawford Long.

And the diple of a selection only a selection only a public appetite. And the public appetite in the control of the selection were. They were hotly pursued, when can either remit in money or make the investment at home and forward the bonds, as judgpassing through Mr. Joseph Culberson's coat. No one was injured, but several had narrow escapes. They will be lawfully dealt with if any clue can be gotten as to

> Special dispatch to The Constitution. ATHENS, GA., September 17.—A young sarried farmer, named James S. Jones, om the vicinity of Elberton, entered H. L. Lynch's store about two o'clock this af-ternoon. He coolly examined, priced and requested a certain pistol to be loaded im-mediately. On taking the loaded pistol in his hands, Jones placed it to his own tem-ple and fired. He now lies in the station-house unconscious. The doctors say he will dle. No cause is assigned.

They went in the direc-

who they were. tion of Red Oak.

dle. No cause is assigned. WHEELING, W. VA., September 17.-Dr.

DELEVAN, WIS., September 17 .- The dea and dumb asylum was totally destroyed by fire last night. The inmates, numbering 147, escaped with their baggage. Loss \$100,000. No insurance.

New York, September 17.-D. F. Kirnan's paint factory, 129th street, burned.

Special dispatch to The Constitution. ROME, GA, September 17.-In a drunken ltercation to-night in the Choice house saloon, Pat Cox, a moulder employed in Seay's stove works, was shot twice by Sanders Holmes, barkeeper. The wounds are con-sidered dangerous, if not mortal. Holmes made his escape.

CINCINNATI, September 17.—Detective Mead started this morning for Charleston, S. C., having in his custody B. R. Caldwell charged with the embezzlement of \$20,000 her at Auraria would benefit Dawson anty very nearly as much as if it run to of Charleston. The money has been ex-

pended in fast living. day last, Nellie Bonn, the sixteen-year-old daughter of a well-known farmer, who dwells near this place, stopped at the house of a neighbor named Boyd, on her way home from church. She stored to discovere the community of the community pass and Cabul. of a neighbor named Boyd, on her way home from church. She stayed to dinner. In going home she had to pass through a piece of woods. At one of the loneliest places on the road, Stephen Boyd, nineteen years of age, a son of the family with whom she had just taken dinner, sprang out of the woods. He had for some time tried to pay his addresses to Miss Bonn, but his reputation was not good and she had repulsed him. He seized her and attempted to carry her off into the woods but her shrieks attracted. found her struggling with young Boyd on the ground. He was holding one hand over one of the two ridges that contributes the most towards building it." Money is what makes the mare go. Auraria and Dawson makes the mare go. Auraria and Dawson the woods. The alarm was given and men the woods. soured the country, but could not find the fugitive. They were agreed that he should be lynched. On Wednesday last he was found hanging dead by his suspenders from the limb of a tree, two miles from the road. Miss Bonn is said to be in a critical

Dissatisfied State of the Public Mind
Geological Survey — Dr. Little
Treasurer Reniferoe—Hon. Perdinand
Phinizy for Next Governor—Governor Colquiti, Etc., Etc.
North Georgia, Currinter Mountain,
September 12.—Editions Constitutions:
Having spent several months in North
Georgia, going to and fro, and mingling
with the people, and almost every day with
a new crowd, I have gained much information as to the feelings and wishes of the
people in regard to public men
and children were attacked by a
row of strikers and ireated with great
tion as to the feelings and wishes of the
people in regard to public men
and children were attacked by a
row of strikers and ireated with great
to a story of strikers and ireated with great
to a story of strikers and ireated with great
to public men
and public measures. There is
not the state government. The arrest of the
relogical survey is universally condemned.
The competency of Dr. Little is everywhere
indignation at the course of
the legislature wide spread. Treasurer Reni more of less by showers of stones heried at
them. The unfortunate victims fled for
the little severy day with
a new crowd, I have gained much information as to the feelings and
public measures. There is
not the state government. The arrest of the
relogical survey is universally condemned.
The competency of Dr. Little is everywhere
more or less by showers of stones heried at
them. The unfortunate victims fled for
the legislature wide spread. Treasurer Renmore or less by showers of stones heried at
them. The unfortunate victims fled for
the legislature wide spread. Treasurer Renmore or less by showers of stones heried at
them. The conversed with the people in the yellow fever.

The competency of Dr. Little is everywhere
more or less by showers of stones heried at
them. The unfortunate victims fled for
the legislature wide spread. Treasurer Renmore or less by showers of stones heried at
the cause of the feelings of the service of
the legislature wide spread. Treasurer Renmore or less by showers of stones

the absence of the admittonal speakes, expected from the democracy. What the country needs is a business man for the next governor—not a politician, independent or organized democrat, but a business man of the first order.

Masonic Aid for **Memphis.

New York, September 17.—At a meeting of Kane lodge of Free Masons last night, the grand master of the state of New York was asked, by resolution, to take steps for the collection of funds to relieve the distress existing among Masons in Memphis, The amount collected at the post-office, in boxes, for the orphans of Memphis (\$629.84) was ordered to be telegraphed to Memphis to-day.

An Insurgental Exempt

The democracy. What the captured the absence of the admittonal speakes, are the absence of the admittonal speakes, are the absence of the admittonal speakes, are the cept General Hunt, This we are sure is unjust. The committee state that they asked each man advertised to be present, and had the right to expect them. As far as the writer is concerned, while his absence could not have been a matter of interest to any one, still as his name was advertised to Memphis. George Toben is not dead, but is not expected to survive. Mrs. Key will probably die. Three new cases are reported. One hundred and fifteen ported. One hundred and fifteen that the others speakers were unavoidably detained.

The following card gives the result of the concert:

Mr. W. A. Henuphili: Dear Sir—Please find the right to expect them. As far as the right

A. W. MITCHELL
J. W. ENGLISH,
G. W. PARROTT.
S. M. INMAN,
W. A. HENFHIM.
AARON HAAS.

The total fund received at this office up

Indian officials have telegraphed further Indian officials have telegraphed further details of the attack on the British residency at Cabul. It is related by a trooper who escaped that when the mutinous troops were making an outcry for their pay, a soldier shouted "Let us kill the envoy and then the ameer." The mutineers then rushed upon the embassy and stoned some of the servants. The troops composing the escort of the embassy fired upon the mutineers without orders from the British officers. The mutineers then went for their weapons. They were absent about a quarter of an hour, during which time the officers might have escaped. the frontier tribes have partially interrupt

YELLOW FEVER. The Cases at Hopefield Declared to be

Imaginary. Washington, September 17 .- The cases of

Two new cases and five deaths since last night. Among the number is Noland Fontaine. The constitutionality of the order of the state board of health, which prohibits loose cotton from being brought into the city and ginned during the epidemic, is to be tested. An injunction has been prayed for and awaits the action of the judge to whom the petition has been prayed for and awaits the action of the judge to whom the petition has

rable life, clamorous wife, and drawing a revolver shot him through the breast, inflicting a probably fatal wound.

Three buildings, occupied as pairt mills and drying rooms, in 129th street, belongiation and drying rooms, were damaged by fire to-day to the extent of \$50,000.

The buildings, occupied as pairt mills and drying rooms, in 129th street, belongiation a accumulated a large fortune by methods approved by all his neighbors, rich and poor, without a dissenting voice and without saying anything against Georgia's Christian governor, a change of administration is absolutely necessary. Nay, it is demanded. It is best for Governor Colquit and for the democracy. What the connective of the absence of the additional speakers, except General Hunt. This we are sure is unjust. The committee state that they asked dent or connection of the committee state that they asked dent or connection of the committee state that they asked dent or connection of the committee state that they asked dent or connection of the committee state that they asked dent or connection of the committee state that they asked dent or connection of the committee state that they asked approved by all his neighbors, rich and poor, without a dissenting voice and without the man who has power to opposite the to the masses. It will probably be favorably considered and acted upon.

To-day's donations to the Howards aggresters, Etc.

We learn that there are some persons who are thought of the democracy who inflict to the masses. It will probably be favorably considered and acted upon.

To-day's donations to the Howards a

oncert:

Mr. W. A. Hemphili: Dear Sir—Please find herewith statement of receipts of the committee from the concert given on Tuesday evening and night, September 16, 1879, for the benefit of the Hood orphans. Gross receipts 202.0: expenses 20.25; net proceeds \$172.95—all of which is respectfully submittee.

A. W. Mitchell, S. M. Inman, J. W. English, W. A. Hemphill, G. W. Parrott, Aaron Hass, committee on the Atlantal division, of James B. Young, postmaster, and William J. Young, assistant postmaster, at Cameron, North Carolina, on a charge of detaining and rifling a registered letter. concert for the benefit of the orphan children of General Hood, the following resolutions were adopted:

Resolved. That the thanks of this committe
and of our whole people are due to General
Radley, of the Thirteenth infantry for the unsolicited offer of the magnificent band of his regiment and for the concert given by this band as a

Colonal Hayes Addresses Hts Old Regiment on Some Matters Uppermost in His Mind— The Ways and the Wasseforce of Stalwart Politics Depicted. Special dispatch to The Consti Youngstown, Onto, September 17 .- Mr. Haves arrived here to day to attend the anual reunion of the Twenty-third regiment of Ohio veteran volunteer infantry. He Reod.

Resolved, That we greatly appreciate and honor General Henry J. Hunt for his chivalric inferest and noble words in behalf of the destinate orphans of a dead soidler. Such generous words and actions on the part of one who has shown himself one of the bravest of the brave upon the field of battle and so noble hearted when appealed to in the cause of humanity, will endear claimed as the result of republican rule. All around, throughout the country, he observed this change. Besumption was an active of the such as a su had quite a notable reception from served this change. Besumption was an accomplished fact. He then reverted to a consideration of the question What was settled by the war?"

THE WORDS THAT FELL

OUT OF THE MOUTH PRESIDENTIAL.

sesses ample power under the constitution to maintain its authority and enforce its laws in every part of its territory. The denial of this principle by those who asserted the dectrine of state rights, and who rightly claimed that it was inconsistent with state sovereignty, made up an issue over which arose one of the leading controversies which arose one of the leading controversies which decided to the civil war. The result of the war decided that controversy in favor of nationality and in favor of the supremacy of the

The Capture of Cetewayo—The Afghanistan Riot.

London, September 17.—The following dispatch has just been received from south Africa: "Capetown, August 29, via.

Capetown, August 29, via.

The clash of arms." From this he proceeded to the declaration that "equality of rights for the colored people from that time thus became one of the essential issues of the war. General Sherman said, when the fight is over, the hand that drops the musket cannot be denied the ballot. Jefferson said one before, the man who fights for the Africa: "Capetown, August 23, via. Oden.—Marter captured Cetewayo yesterday. Marter was in command of a squad of dragoons."

An agent of the Eastern telegraph company at Aden confirms the report of the capture of Cetewayo by Major Marter with a detachment of the First-fragoons serving under Lord Gifford in the northeast of Zululand oa the 20th of August.

Africa: "Capetown, August 23, via. cannot be dented the ballot. Jefforson said complete to the ballot. Jefforson said complete the country is entitled to vote. When with the lep of the colored men, the victory was gained, the fifteenth amendment ballot in the faith fully accepts the true settlements of the war, who sees with indifference the fifteenth amendment practically nullified.

"No one can overstate the evils which the

"No one can overstate the evils which the country must suffer if lawless and violent opposition to the enjoyment of constituwhich time the officers might have escaped.
The residency was defended from windows.
A sergeant with some more of the escort of the British residency has arrived at Alikheye. The military authorities have received information tending to the score above. If free laborers suffer from appreciation and injustice that a sum of the markets of the world, gives us that favorable balance of trade which is now doing so much for the revival of all business. The whole fabric of society rests upon labor. If free laborers suffer from appreciation and injustice that a sum of the world, gives us that favorable balance of trade which is now doing so much for the revival of all business. anienable rights. In either case, social order and the peaceful industries upon which prosperity depends are imperilled and perhaps sacrificed. It will not do to say that this is an affair which belongs solely to the distant states of the south. The whole country must suffer if this question is not speedily settled, and settled rightly. Where the two races are numerically. ellow fever reported to have appeared at rightly. Where the two races are nume Hopefield, Ark., are said to be wholly imaginary. The inspector at Memphis in a telegram to the national board of health says no cases exist at Hopefield.

MEMPHIS, September 17.—Yellow fever is reported broken out in Hopefield, Ark. the transfer and Temperate hyperbeauth of the colored people. The only solid boundations for peace and progress in such communities are equal and exact justice to both races. Consider the present situation? That state and Tennessee have been so rigidly quarantined, however, for the past two months that it is impossible to learn truth of the statement.

Two new cases and five deaths since last

congress having passed a law on the subject, federal action must be guided thereby. Dr. Cabell, president of the national board of health, telegraphs that: "We will supply rations to persons now out of Memphis into camps for a period in no case to exceed twenty days."

Nine cases of fever—five negroes and four whites—were reported to-day. Among the the number are Chas. Miller, Maggie Burns, Catharine Stakey and A. Bierman. One additional death occurred—that of Emma Hill, colored.

A conference was held this evening be-

RICHMOND, Va., expects a very heavy fall trade. SHEIMP-CATCHERS are doing a lively business along the Texas coast.

THE cotton crop of Tennessee is not so ng as it was a month ago. TEX as is trying her hand at a small-pox epi MISS SCHIFFMAKER is a milliner in Son Kentucky.

KNOXVILLE, Tenn., is receiving the pipe for the

FRANKFORT, Ky., has twenty-one widows and ineteen widowers under thirty-five years of age. ROBBERS carried off \$7,000 in currency, from the safe of the tressurer of Greene county, Alabama. Houses are in such demand in Birmingham, Ala., that appliesnts have to wait until they are

THE ATLANTA CONSTITUTION,

DELIVERED in the city of Atlanta for One Dollar MAIL SUBSCRIBERS, postage free, \$10.00 a year, THE DAILY edition contains fuller and fresher ce from all parts of the world than any

ce are the most varied and Ha have democratic majorities, eighteen reation extends all over Georgia and into neigh-oring states, and its editorial opinions and are inore widely quoted than any

THE WEEKLY CONSTITUTION.

six months, \$1.00; ten copies one year, \$12.50; CIECULATION OF THE WREELY CONSTL. TUTION will compare more than favorably with that of any other weekly in the south. It is the heapest paper of its class in Georgia, is carefully stories by the best southern writers, the latest ews and market reports, elaborately prepared ents upon current events, crisp, sparkling

and pungent paragraphs, and choice selections in rs, within its field, unrivaled advantages. The Daily edition has many more

TERMS: Daily, one year, postage paid. six month Weekly, one year, postage paid., Address.

THE CONSTITUTION, ATLANTA, GA

The Constitution.

ATLANTA, GA., SEPTEMBER 18, 1879. The steamer City of Tokio, bearing our great third-termer, is now due at San Francisco if she had fair weather and favoring winds. At the farthest she should arrive by next Sunday. The eyes, if not the feet, of the bummer's brigade are now turned towards the Golden Gate, and the organs are loaded with outbursts of popular enthusiasm.

of Ohio and New York, are filled now-adays with paragraphs and articles on, nately, with an occasional essay on the election of Jefferson Davis to the senate. tion of those who composed his audience. The three Mississippi subjects constitute What he says in regard to seces the real platform of radicalism this year.

canal by republican journals and statesrees is astonishingly great—so great, indeed, as to look to a man up a tree like the state, they seem to think that they shows him to be violently ignorant o can buy it with empty and ridiculous facts that are now matters of history promises. There is a mistake out some- This is almost equal to his claim that THE trade and fair edition of THE CON-

stitution is booming. It will be the best and most comprehensive number of its kind that ever came from our presses. Advertisers will serve themselves and confer a favor on us if they will furnish may desire to appear. The sooner an article is written for the edition the surer it will be to secure a good place in the

Trie persecutions of the Chinese in California is leading on, not to their return to China, but to a gradual drifting towards the east—to New York, Philadelphia and Boston and other large cities of the Atlantic side of the country. The increase in New York is beginning to attract attention, but there are as yet no signs of a "must go" movement. That however, never comes until the industrious Chinaman begins to interfere with somebody else's employment.

THE new legislature of California is made up of republicans, workingmen democrats, and honorable bilks-so that no one can tell how either house wil stand on party questions; but as ne United States senator is to be elected this year, and as no political questions of general interest will come up, it does not se much matter how the different cliques and divisions will range themselves. A straight party campaign has long been an impossibility in the state.

The latest plan for getting rid of George W. Williams, colored, a regular republican nominee for the legislature in Cincinnati, is to give him the Haytien mission. Professor Langston wishes to resign, and Williams's candidacy endangers the election of the republican ticket in Cincinnati. This plan must spring from the brains of the wicked partners of Deacon Richard Smith, for it involve all the essential badness of the Yazo affair that the good deacon has so freely denounced.

The Next Presidential Count. It requires a big is to throw the next presidential election into the house; but as Dennis Kearney has decided that there shall be an out-and-out workingman' ticket in the field, and as greenbackism is not extinct, it is perhaps not an impossi ble IF. Assuming, then, its existence we find that the result will depend no upon the Rev. De La Matyr, as many have supposed, but upon the action nexwinter of the committee on privileges and elections, of which Mr. Speer is a mem er, and Mr. Springer chairman. Mr Springer's place at the head of this important committee is said in fact to have been the occasion of his recent visits to and intercourse with the sage of Gray-

The complexion of the house, when taken by states, is certainly very doubtful. The democrats now control nineteen and the republicans eighteen delegations, leaving Indiana doubtful on account of the fact that no one knows how vere winter; whether wet or dry sum-De La Matyr would vote. There are, however, three contested seats that may change the politics of three delegations. In Indiana the notorious Godlove 8. Orth claims to have beaten Mr. Mc-Cabe ninety-eight votes; Mr. McCabe says he had by far the largest number of honest votes. It the long string of republican precedents during and after the war is followed, Orth will be promptly ejected next winter. This would transfer the Indiana delegation to the democrats, and divest De La Matyr of his newlyacquired importance in politics. The Indiana delegation would then stand, seven democrats, five republicans, and whether any remedy has been found De La Matyr. The second contested seat more useful and satisfactory than Paris is that held By Mr. George C. Hazleton, republican, who claims that he was the use of this poison on cotton is injurigreen or arsenic in some form; whether

PUBLISHED DAILY EXCEPT MONDAYS

THE CONSTITUTION BUILDING,

THE CONSTITUTION BUILDING,

THE CONSTITUTION BUILDING, tied. The third case is that of Bisbee vs. Hull. Mr. Hull, a democrat, is the sitting member, and if he is unseated the Florida delegation will be tied. Hull's majority was only thirteen. If Orth and Hazleton are unseated, and

telegraphic service the most complete. Its eiren- publican majorities, and Wisconsin will be tied. This would enable the democrats to elect a president in the house, be Correspondence containing important news two-thirds of the states shall be represented in the vote. Wisconsin would not be so represented, and consequently nineteen would be a majority of the delegations. The elections committee will undoubtedly report according to the facts before them, but it is by no means certain that the house will act in a similar spirit. Since the election of four republican members in California, the house is of the Daily. Among its attractions are original and greenbackers of all kinds could form. and greenbackers of all kinds could form a close alliance on questions relating to contested seats, the democratic majority might be but one-there are two vacan ries unfilled-which is certainly a vernarrow margin when important questions are to be decided. But such an alliance is a very improbable event; and alto gether the prospect is good that if the democrats are not entitled on the facts before the elections committee to a ma-\$10.00 jority of the delegations, the republicans ... 5.00 will not be able to secure enough to make a president in the house. In case of a tie 1.50 in the house, the democratic senate 1.00 would present a president in the person

Mr. Hayes in Ohio. Mr. Hayes's mission appears to lead ways in the direction of feebleness Although mental sterility, in his case, wreathed in smiles and armed with the gentlest propriety, it is always barren and always burdensome. At Youngston Ohio, yesterday, the fraudulent presiden addressed a meeting of the veterans of his old regiment, and he took advantage of the occasion to revamp one of his recent veto messages and fling it at the heads of the ex-soldiers who had as-The stalwart papers, more particularly which appears in our telegraphic columins shows that it is neither better nor first, Yazoo, and secondly, Chisholm. forts. It is full of smiles, platitudes and wordy nothings, and must have fallen sion and the rights of the states is amus The interest taken in the Florida ship ing, but it would be mortifying

it fell from the lips of a man elected t men is very remarkable. The interest the office of president by the people. He they take in the development of Florida's says that the doctrine of state rights was that each state "might nullify the "laws of the union or secede from the Instead of stealing the vote of "union at pleasure"—a statement which ongress, having enacted a law, has no right to "cripple the government" by repealing it—and his statesmanship seen to vibrate between the absurd in logic and barrenness of ideas. His quotations from the speeches of Mr. Lincoln did violence to his own . believe that Mr. Lincoln ever uttered; word or expressed a sentiment that can be tortured into a denial of the rights of the states under the constitution. But i s unnecessary to comment seriously upon the feebleness which marks this the latest of Mr. Hayes's contributions to our political literature.

The Cotton Worm. Whatever may be said of the prospect: of the cotton crop in other sections of the south, it is certain that the cotton worm has taken possession of the plantation in southern and southwest Georgia. From the Chattahoochee on the west to the Florida line on the south, to the coast on the east, and extending as far up in middle Georgia as Baldwin county, which is near the center of the state, we hear bu one story, and that is that the caterpillar s present in such numbers as to leave little hope that he can be destroyed by the ordinary methods. In Dougherty Baker, Mitchell, Decatur, Miller, Brook and the counties contiguous thereto, the ravages of the worm have already been very great, and they will be continued and aggravated until the frosts of Novem ber destroy the last vestige of leaf and life in the plant. What is known as the top crop of cotton continues to bloom, aature and open until frost, but wherever the caterpillar has put in an appearance this crop is ruined. In some ections, indeed, we hear that the middle rop has been considerably damaged. our understanding is that when the first

grood of worms appeared, the planters nade most strenuous endeavors to de stroy it, but their efforts were so far a failure that the second brood has appeared, and in a few days the third brood, so augmented as to suggest that myriadhave been multiplied by millions, will have begun its work upon what is known

as the top crop. It may be that the damage certain t be done by the caterpillar in Georgia will have no appreciable effect upon the cotton crop as a whole, but certainly in ers whose crops are attacked, and if the lisaster does not result in an increase o prices, they are practically without emedy. In the meantime, it is to be hoped that the farmers and plant ers will take advantage of the presence of this pest to closely study its habits and peculiarities. A circular has been recently sent out by Professor Charles V. Riley, 1,700 Thirteenth street N. W., Washington, D. C., asking

for information in regard to the worm, to the end that some remedy may be dis covered. The points of information which Professor Riley is anxious to ob tain, and which we trust the planters will send him, are these: Whether the worm mers are favorable to its propagation; the earliest date upon which the caterpillar has been known to appear; as to the lo cations in which it first appears; views and experience as to the winter habits of the insect; as to its natural enemier among birds, quadrupeds or insects; a to the result of efforts to destroy the moth and what methods have been mos successful; whether moths are mos attracted to sweetened substances or to lanterns; what flowers, other than the cotton bloom, attract the moth; as to the influence of jute

remedy is speedily discovered, the cotton crop in the most fertile section of Georgia will be rendered so uncertain and un-

Hull retained, nineteen delegations will entite crop in all sertions of the south. pear from the verdict of the jury that when In this view of the case, it becomes the Chisholm died, Gully was either not born, duty of the planter to assist by every means in his power those who are shall have to call on the Hawkeye for inforstudying the nature and habits of the mation. Was it in Mississippi or Kansas cause the constitution only requires that worm to the end that a remedy may be that the unfortunate suicide was com

The Troubles of the Tribune. The Silurian Bug theory of the editor of the New York Tribune seems to have warped the plastic mind of that young person. Awhile ago, with an extraordinary flourish of trumpets, he discovered that the solid south was plotting a tremendous raid against the treasury, and the startled public was informed that the Peril of the Nation was encamped upon the political field in the shape of a fornidable array of southern war claims; and, in order definitely to establish the fact of the P. of the N., a danger signal was hung up in the tall tower, from which point of vantage the editor kept his readers informed of the movements of the skirmish line. This was kept up for some considerable period until the public thought it necessary to investigate the matter for itself, when, lo and behold, the discovery was made that the deadly array was made up for the most part of loyal persons who had suffered for the union of the democratic nominee for vice-presi the south, and who, notwithstanding that the treasury had been robbed by the republican party of hundreds of millions to pay their fraudulent daims, were anxious to obtain more. And then the public begun to laugh, and the more they laughed the louder buzzed

the Tribune bug until it really appeared that a steam saw-mill had been set in motion in the tall tower. When congress met an attempt was made to dispose of these claims by abolishing the concern known as the southern claims commision. This was a democratic movement, and as soon as it was discovered that the democrats were in earnest, the bug ceased its buzzing and the silence of the Tribune became painful. But its previous warnings had no effect upon the republicans, or when the proposition to wipe out he commission came up for a vote, they went solidly against it, thus outting themselves on record as

avoring any raid on the treasury these o-called southern claimants might choose make, and indorsing the boast of John herman that a republican congress had paid claims of this sort to the amount of one hundred millions. This put a quies upon the Tribune and we heard no ore of the P. of the N.

That is to say, we heard no more of it ntil the other day, when the editor of hat valuable journal discovered that nearall the southern states, including Minesota, have shown symptoms of repudiaing unjust debts. Of itself, this fact is not alarming, but when the editor of the taxes. Tribune disarranges his bugs so far as to ribune disarranges his bugs so far as to emember that the southern states are democratic, that they practically control disorded woman, Lady Mordaunt, Others are married to the Mondaunt, Others are married to the Mordaunt, Others are married to the Mordaunt are democratic, that they practically control the democratic party, then the P. of the he most threatening manner. The repected editor sees National Repudiation in the near future and it is this-together with his bugs-that makes him restless. It is to be feared, in sooth, that his nervousness has interfered somewhat with his perceptions, for when the southern papers make jokes about his wind-mill and the new P. of the N. he has discovered, he straightway complains that they are abusing his paper. Indeed, the southern press may be a trifle rough in its methods—lacking, it may be, the unctious polish of the metropolis-but really the laborious editor of the Tribune must not mistake our pleasantries for abuse. He and his bugs and things are altogether too ridiculous to call for even a serious joke. We can't have one Pinafore every

day in the week, but we can at least turn to the Tribune for amusement six days out of the seven. ountry, it is said, is Walter Hutchins, of the Washington Post, who is not yet twen-

get to be very serviceable if they are prop-orle trained South of Iskar Orfa, Mardin,

. Dodge, who claimed to be a son of Win. Dodge, the well-known New York mer-

hant. We have recently received informaon to the effect that the fellow is an imster. Mr. William E. Dodge has no son whose initials are C. E., nor does he know of any member of his family who bears that same. The firm of which Mr. W. E. Dodge the senior partner have never had any uch representative. They have not had any traveling agent in Georgia within many years. "C. E. Dodge" is, in short, an imposter, and we hope he will be so designated f he again comes to the surface within the

A NEW book is called "Letters from a Cat." ence that has passed between Thomas Henry and Maria Jane. Your Uncle Dick Thompson is still affoat the west. As commander of the able

ubs that compose our navy, he would take CAPTAIN WEBB ought to stay in America ntil he learns how to swim. The English hampions always fade when they strike ur glorious climate. Our British friends hould confine themselves strictly to fight-

ng the Zulus at long range. The spirit of investigation has reached New fork, where the sanitary police are searching late peaches for worms. It is thought ae small boy will be investigated next.

Ber for the overwhelming infamy of his enduct towards the unfortunate Mrs. that all prague, Conkling would cut but an insigificant figure in the republican party. As is, his infamy has made him a candidate awaken a more kindly and regretful feeling wards the delinquents. or the presidency second only to Grant.

Axy little Sunday-school scholar knows is better to be president of a savings bank than to be president of the United States. ing and depl It is estimated that DeYoung cast more han three thousand ballots for Kalloch in the recent election. One bullet will go farther in a campaign than a dozen stale them.

SCHURZ thinks it would make the Indians one who knows him will But the general has a won more peaceable if they would all consent to made to admit that he are wear calico dresses. This is no doubt an made to ed any excellent remedy, but it strikes us that the mapped out by Schurz would be more farreaching in its effects.

would be in the nature of a carminative.

or was engaged in business in Texas. We

THE New Orleans Picayune distinguishes English journals from its American contemporaries by alluding to the former as sober. The distinction is significant. THE republican organs complain that our nele Samuel is not only a factor in polifics, but a whole factory. Mr. Cyrus Field

thinks it is a disease. It is difficult to say whose tears will se son Salt river next year.

IN GENERAL. -King Alfonso will be married on the 8th of next November -In the middle week of August England ad exactly 171/2 hours of sunshine -The official majority for Kalloch in San rancisco is 1,528

—Jay Gould is almost as good as a heavy ost.—City of Memphis. -The Empress Eugenie receives many sits from Americans at Chiselhurst. The emperor of Germany has approved he project of a world's fair at Berlin in -Mrs. Nellie Grant Sartoris is shortly

coming to this country for a visit, and to —Speaking of Kate Field, the Buffalo express says: "See! the conquering shero It appears that Major Cavagnari died rom an overdose of Beaconsfield's spirited oreign policy.

-British landlords are in straits. Lord Willoughby has thirteen farms on his hands, the duke of Portland thirty. -Mrs. Lincoln says that Charles Sumner nade matrimonial proposals to her not ong after the death of her husband. -It is practically decided that Fenton the court of St. James and G e Russian embassy.—Graphic's Washing-

on special -Not many governors can make themelves useful at camp-meetings by preaching as does Governor Colquitt, of Georgia. Chicago Tribune. —Many people who invoke the aid of Di-ine Providence want Providence to do the bb up without cost to themselves.—Rural

-- Howard Paul has seen a letter writte y a French nobleman, asking if William L. Vanderbilt has any daughters, and if A. Stewart left any. Railway accidents, strictly so called, do not appear to have caused the death of a single passenger on the lines of the united kingdom during the control of m during the six months ending with June last. -Dead-head tickets and three days rations

ave already been issued to the Ohio regi-ment at Washington. It will take up the line of march for home on the day before -On last Friday night the mercury show ed 30 degrees—two degrees—below—freezing point—at Pembina, in Dakota territory. It was almost as cold at Cheyenne, —Wyoming erritory-33 degrees.

-England's agricultural and manufatring industries are not in a condition to take the reconquest of Cabul a welcome indertaking, especially as the results to b chieved thereby are mainly death and —The death is announced of Sir Thomas

are married to the Duke of Athole ar Dudley. He had thirteen children. -It is stated that blondes are going ou of style, and that they will soon be super-seded by brunettes. John Sherman's admi-ration for Eliza Pinkston can no longer be eered at on the score of good taste,-Chi--The Portland (Maine) Argus me

as a rumor that Senator Blaine spent \$20,-900 of his private fortune to carry that state for the republicans last Monday. The same iper asserts that the republican Maine cost that party \$250,000.

The czar now wears a shirt of fine rong chain mail, which is made for him y Lebiane, an armorer of the boulevard Jong chain man, which is made for man y Leblanc, an armorer of the boulevard lagenta, Paris, whose first imperial custo-ner was the Emperor Napoleon III, and the numbers Rismarck as another. ho numbers Bismarck as another. - The British troops engaged in the Afhan campaign were granted six months' batta" at the close of hostilities. This dded \$1,500,000 to the cost of the war, carcely is the bonus granted before there is carcely is the confus granted before there is narchy in Cabul, and the campaign opens

what on the plan of the Alpine club. Its members propose to undertake the ascent tains, and especially of the great Dwalagirl

the Washington Post, who is not yet twenty-two years old. He carries his playsthings down to the office after supper, and aids the reporters in keeping your Unclestilson awake after ten o'clock. Children yet to be very serviceable if they are proposed to be very serviceable if they are proposed to be supported by the support of the Mediterranean railway. In his opinion the best line is that from Tripoli, on the east coast of the Mediterranean, about 150 miles south of Iskanderum by way of Menney. -Commander Cameron, of the British The compliments of Mr. Smith Weed to the public, and would inform it that he is still in the village. He can be seen later.


On the 7th instant we published a piece of local news, concerning the acts of one C. this road against Russia's comme schemes in central Asia.

-Outwardly, and to the ladies, at least, Outwardly, and to the ladies, at least, the Princess Louise, now at Toronto, is a disappointment. When the troops were reviewed the princess was poorly mounted, and her costume was far from being regal. The careful chronicler of the affair reports that she wore a short riding habit, decided by the worse for wear a hole in it being hat she wore a short riding habit, decidedly the worse for wear, a hole in it being conspicuous. There was not a bit of triming on it anywhere: the only piece of color was a button-hole bonquet of bleeding hearts on a green leaf. She wore a plain linen collar, fastened with a stoneless gold brooch. Her ear-rings were large pearl drops. Her face was shielded by a black yell, with large black spots, and her gloves were of dog-skin, with plain bluck ridges. Altogether it was the homeliest of homely costumes. Perhaps her royal highness has A New book is called "Letters from a Cat." costumes. Perhaps her royal highness has something of the thrift which is a market

In the State.

series of semi-annual massacres originally mapped out by Schurz would be more fartreaching in its effects.

de any policy that was not exactly the very no doubt swear by all the gods, that his political reaching in its effects.



The Tammany Party.

Grant and Washburne.

A gentleman who has been spending the sum was the place where Ellin B washburne has a summer home, states that it is reported among those who ought to know that the ported among those who ought to know that the burne are somewhat constrained. The difficulty legan, the statement goes, with the episode in which Grarfot Washburne a son of Ellin appeared as the advertising agent of an American ficus in Europe, at the modding an appointment abroad. General Grant, who then assumed a dignity if works. applete friendly relations. If the restoration of the restoration of the restoration of the relations is the story is true and the remainder he may have in the presidency to the the remainder he may have in the presidency to the remainder he may have in the presidency to the remainder he may have in the presidency to the remainder he may have in the presidency to the remainder he may have in the presidency to the remainder he may have in the presidency to the remainder he remainder

Proclaim the nation, or Kick Mississippi out

Memphis Avalanche.

A stock company that will undertake to sewer Memphis is one of the probabilities of the future. The plan is entirely feasible, and is doubtless the only plan that can accomplish exercise. The construction of main sewers on the principal streets will compel property owners to form a connection with the main lines. Properly owners who refuse to make and pay for this connection will enjoy the satisfaction of owning tenantless houses and stores. Sewered premises will first be leased at a higher rental than those not so improved. Organize a sewer and those not so improved. Organize a sewer and those not so improved, organize a sewer and those not so improved. Organize a sewer are up the rotten wooden pavements first, then on with the sewers.

emocrat is to take his place, in the ir e and harmony, don't know much

Two Men Would be Pleased.

Springfield Republican. All over the south local question front and are undergoing sharp disc

St. Louis Post-Dispatch.

St. Louis Times-Journal dendinues to complain of der Cyrus Did'nt Know.

St. Louis Times Journal.

Of course it's the old, old story. Cyrus W. Field dn't know the other fellow was loaded.

gs and crowded cities, w et the benefit of pure, exhilerating, health-iving country air and travel, Dr. Moffett's eethina (Teething Powder) eethina (Teething Powders) is invalu

TORPID LIVER

vith Suffil droams, lightly colored Urine. IF THESE WARNINGS ARE UNHEEDED. SERIOUS DISCASES WILL SOON BE DEVELOPED.
TUTT'S PULLS in a concertaily adapted to account and a change of feeling and a change CONSTIPATION.

but if it has become babiles ement is obtained Dr. I. Gay Levris, Polton, Ark., saye:

"After a stratege of 15 years, I pronoun
TUTF's FILLS the best satisficious needed have had Dyspepers, Weak Stornach and ousness. Layer find any medicine to do o much good as TLTT'S PILLS. They ar

Office 35 Murray St., New York.

ers. Study Hop Bitter books, use th edicine, he wise, healthy and happy."

When life is a drug, and you have
st all hope, try Hop Bitters.

Kidney and urinary trouble is uniread, and the only safe and sure remvis Hop Bitters—rely on it."

Hop Bitters does not exheat Bitters does not exhaust and de but restores and makes new. "Ague, Biliousness, drowsiness, jaun-dice, Hop Bitters removes easily."
"Boils, Pimples, Freckles, Rough Skin, Eruptions, Impure Blood, Hop Bitters cure." "Inactive Kidneys and Urinary Or. J. W. PHILLIPS & CO.,

in the construction of the construction of the construction of the considered of anything, as very favorable to Evring, for General Beatty was once a soldier himself, and he ought to know what he is talking about. The Ohio outlook is just now perhaps, as interesting as it will ever become. A democratic victory this year might go a long way toward straightening out the democratic presidential question after its tangle in New York.

New York Herald.

Jounced at the same time time. Tannmany party." Yet that is the fact. His wo ds are: "While I am perfectly sure I 'm not going to be elected, still I will promise you that I will work just as hard as if I thought I could be elected; and you know that when the Tammany party makes up its mind to work hard it does so. Here. "Tammany party" is merely a phrase t avoid one more repetition of the I.

the Philadelphia Times, September 14.

[Epigrammatic.

The New York Sun calls attention to the hat at this writing William K. Rodgers is duresident of the United States. He occupie white house, the manision inhabited by preform Adams down to Grant, and conducts centive business measure to the administ

Memphis Avalanche.

Never Before Election.

ilden and his stubi sometimes gives way after election, but n

It may be confidently asserted that "Blaine and Allison" is a republican ticket for 1880 which would neither surprise nor displease two men—Blaine of Maine and Allison of Iowa.

Southern Topics. It is a startling fact, that quinine, arsenic

The Cause of It.

Tammany. Cleveland Herald. Tammany is one of your rule or rula fellows. For children living in tenement build

as good as represented."
Office 35 Marray Street, New York, TUTT'S HAIR DYE.

our stomach, bad breath, indiges and headache easily cured by Ho

gans cause the worst of diseases, and Hop Bitters cures them all."

"More health, sunshine and joy in Hop Bitters than in all other remedies." Hop Bitters than in all other remedies.

Hop Cough Cure and Pain Relief

for sale by all Druggists. DANIEL &

MAUSH, wholesale and retail, Atlanta.

392 jan21 dly tu thu sa &wly n r mat

New York Heraid.

In that short paragraph of Mr. John Kelly's peech at Syracuse in which he states the qualities of "the Tammany party" the big, big "1" only occurs fourteen times, which is, perhaps, not a great deal for a boss, though for anybody is it might give rise to a charge that the style was one what egotistical. It has been remarked by several journals that in that same paragraph Mr. Kelly announced the Tammany party as a distinct political entity from the democratic party, but it has not been noticed that he am nounced at the same time that he himself was the "Jammany party." Yet that is the fact. His wo ds are: "While I am perfectly sure I am no grant that

If we are not a nation,
If political assassinations,
Midday nurders, and
Open treason
Are beyond the reach of the general government, let us atthos

The De Facto.

from Adams down to Grant, and conducts the ex-centive business necessary to the administration of the affairs of nearly fifty million people during the absence of Hayes and his cabinet. It has often been remarked that Mr. Rodgers's right to per-form the functions of this office is precisely the same as that of Mr. Hayes though Mr. Rodgers has never submitted, we believe, to the formality of being counted in. Sewers for Memphis.

Chicago Times. Senator McDonald, of Indiana, now at the east sas a boom of his own. It contemplates the non nation of Bayard for president and himself to rice-president. In view of the distance of the national convention, the Indiana senator is supplyingly prodest.

tonic, and is warranted a speedy and certain cure for Fever and Ague, Chills and Fever, Internattent or Chill Fever, Remittent Fever, Dumb Ague, Periodical or Bilious Fever, and all malarial disorders. In miasmatic districts, the rapid pulse, coated tongue, thirst, lassitude, loss of appetite, pain in the back and loins, and coldness of the spine and extremities, are only premonitions of severer symptoms which arminate in the ague paroxysm, succeeded rminate in the ague paroxysm, succeeded y high fever and profuse perspiration.

and other poisonous minerals form the basis of most of the "Fever and Ague Preparations," "Specifics," "Syrups," and "Tonics," in the market. The preparations made from these mineral poisons, although these midable than the disease they were inten-to cure. Aven's Ague Cure thoroug eradicates these novious aradicates these noxious poisons from system, and always cures the severest ca

For Liver Complaints, Aven's Acr URE, by direct action on the liver and bil-ry apparatus, drives out the poisons which toduce these complaints, and stimulates the

We warrant it when taken according to

repared by Dr. J. C. Ayer & Co., Practical and Analytical Chemists, Lowell, Mass.

SOLD BY ALL DRUGGISTS EVERYWHERE. HUNT, RANKIN & LAMAR, Wholesale Agents



We have sold six dozen of your S. S. S. in the PURCELL, LADD & CO. CHARLOTTE, N. C., September 1, 1879. Your S. S. S. is selling well. Send me sixtdozen
T. C. SMITH.

Louisville, Kv., September 3, 1879. I have sold 6 dozen S. S. S. in two months, end 6 dozen more at once.

W. C. GARLAND. NASHVILL*, TENN., September 5, 1879. Your S. S. S. is selling well. Sen 16 doz. at once KINKADE, HANDLEY & CO. S. S. S.

Means Swift's Syphilitic Specific. THIS ARTICLE IS PREPARED ONLY BY THE ___

SWIFT SPECIFIC COMPANY. Purchasers should beware of Imitations rauds. For all information address

PRESCRIPTION FREE Por the speedy Cure of Seminal Weakness, Lost Manhood, Premature Bebility, Nervousness, Despondency, Confusion of Ideas, Aversion to Society, Defective Kemory, and all Disorders Brought on by Secret Habits and Excesses. Any druggist has the ingredients. Address, ist has the ingredients. Address. DR. JAQUES & CO., 130 West Sixth St. CINCLE SATI, OHIO.

IN MEMORIAM lost a faithful and efficient officer, and our com nunity an upright, true citizen
Resolved, That while we bow with submission to the will of God, we deeply lament the loss of our dear young friend, and hereby tender to his

ustain them in this sad affliction. Resolved, That these resolution minutes, and published in THE ATLANTA onstruction, and that a copy of the same be

RECORDER'S OFFICE, Monticello, Jasper County, Georgia. I, W. L. Zachry, do certify that the foregoing is true extract from the minutes. This 26th ugust, 1879. W. L. ZACHRY, Recorder. August, 1879.

NEW ADVERTISEMENTS.

TRADE SUPPLIED BY

THE BOYLE

CHICAGO, ILLINOIS.

28 Whitehall street, Atlan

ALBERT HOWELL

The Boyle Ice Machine Company of Chicas linois, have lately built for me a Machine und heir patents, of capacity of ten tous of Ice dail he Machine has now been in operation, at n actory near Atlanta, over a month, and I sha

with pleasure that it turns out its full quin-ice daily. The Machine so far as I have test of the most perfect and substantial cha daving owned an Ice factory for several y feel connetent to say that I consider the example.

Ague Cure

e Machin

Alabama Street, ATLANTA, GA.

FOR SALE Five Splendid Cotton Plantations NOTICE. TOLLED BEFORE THIS DAY BY F. 1 Smith, of the 733d District, G. M. of Campbel of a roan color, right eye out, a lump under he roat and has a shoe on right fore-foot, medium te sum of ten dollars and it is ents per day to keep said Male. The owner is hereby notific nation regarding them may manager, Mr. W. H. Benneit, on Beall Plantation. As T e given to each and short-tir PATTERSON & CUYLER, Attorneys, 704 Walnut St., Philadelphia, Pa

eptember 17th, 1879. 000 sep18 w1w FRESH BEEF SOUTHERN REMEDY. ROASTED BY STEAM.

OSADALIS BOSTON BEEF PACKING CO. 187 Congress street, Boston, Mass. THE GREAT SOUTHERN REME-dy for the cure of Scrofula, Scrof-ulous Taint, Rheumadism, White Swel-ling, Gout, Goirre, Consumption, Bron-chitis, Nervous Debility and all disea-ses arising from an impure condition of the blood.

The merits of this valuable prepara-tion are so well known that a passing notice is but necessary to remind the SOMETHING NEW.—Excellent, Economical Food for Families PURE, WHOLESOME MEAT. Save Firel. Save Bother. Convenient and Delictous Cold, while so many nice dishes may be made from it. THE GREAT SOUTHERN REMEsk your Grocer for it. Ask your butener for Fifty per cent. more nourishment a given quantity of this Fresh fleef an in any other canned Fresh Beef.

A. HAAS& BRO., Dodd's Building, br. T. C. Pugh, of Bal

Manufacture Ice Machines FOR CITIES AND TOWNS, MAKING REFRIGERATING MACHINES

> y reputation. Rosadalis is sold by all Druggists. JNO. F. HENRY, CURRAN & CO

8 College Place, NEW YORK. DANIEL & MARSH, Whole 70 meh5 deowly & weowly AMUSEMENTS.

OPERA HOUSE.

Thursday Night, September, 18th, 1879. EVENT EXTRAORDINARY. Star Alliance Company

FATAL FIELD IN ZULULAND

LOTTERIES

FORTUNE. TENTH GRAND D HON. CLASS K. AT NEW GRLEA DAY, OCTOBER 14th, 1879-1134h Louisiana State Lottery Company. eserve fund of \$350,000. ITS GRAND SH NUMBER DISTRIBUTION will take place in y on the second Tucsday. It never scales o pones. Look at the following Distribution CAPITAL PRIZE \$39,000. 100,000 TICKETS AT TWO DOLLARS I HALF TICKETS. ONE DOLLAR. LIST OF PRIZES.

Capital Prize 9 Approximation Prizes of \$300 9 Approximation Prizes of 200 9 Approximation Prizes of 100

Responsible corresponding agents wanted at all prominent points, to whom a liberal compensation will be per 1.

Application for rates to clubs should only be made to the Home Office in New Orleans.

Write clearly, stating full address, for further information or send orders to

M. A. DAUPHIN,

P. O. Box 692, New Orleans, La.

F same person at No. 319 Broadway, New York,
Or to AMUS FOX, 11 East Alabama street,
All our Grand Extraording.

Atlants, Ga. All our Grand Extraordinary Drawings are un-er the supervision and management of GENER. LS G T. BEAUREGARD and LUBA der the supervision and management of G ALS G T. BEAUREGARD and JUB

GREAT REDUCTION nature is on every bottle of the GENUINE



TRAVELERS AND TOURISTS FIND GREABENEFIT IN HAVING A BOTTLE WITH THEY BONS, Agents for LEA & PERRINS. 26 College Place, and I Union Square,

Stoves, Tin-ware, Wood-ware, Hollow-ware, Table Cullery Metals, Tinners' Stock, etc. LAMP GOODS and CROCKERY A SPECIALTY. THE STATE So Prices furnished on applica ion.

A CAREFULLY CONDUCTED SYSTEM OF 6. 12 Marietta Street, Atlanta, Ga. de BRO., 14 Whilehall street, Atlanta, Ga. 33 sept d4m 21 pg

AUCTIONS AND SALES. THE INDEX ON THE FOURTH PAGE DVERTSEMENTS IN THIS DVERTISEMENTS - WHEN PRO I WILL SELL ON TUESDAY AFTERNOON.
the 23d inst., at 4 o'clock, a lot fronting-tole feet
on Cooper street, 200 feet south of Rawson street
and of the gas and water main. I says frontsyard.
I large shade trees. Upon it a new modern built

WANTED ONE OR TWO WELLSTRAIN WANTED THREE YOUNG MEN TO JO Southern States. References given and real Address X. X., Atlanta, Ga. 286 sept2

WANTED-A FIRST CLASS MILLER 7 take charge of a Custom Mill in Midd FOR SALE. COWS FOR SALE—TWO FINE COWS WITH young Calves. Can be seen Thursday after moon in front of Coker's Bank. J. G. Reynolds

FOR RENT. TO RENT-No. 90 WHITEHALL STREET Naught & Scrutchin, 86 Whitehall street BOARDING. MIRST-CLASS BOARD-No. 50

230 sept4 dlw September 13th, 187 MISCELLANEOUS. ARRIAGES, BUGGIES, WAGONS AND Franks made and repaired at 199 Mariem facet. The cheapest place in town. 270 aug14 thur sun tf

EDUCATIONAL. The 42d Annual Session Wesleyan Female College, MACON. GA., WEDNESDAY, 17th SEPTEMBER,

payable one half in Septemi Board and Regular Tuition in two Lower Board and Second Ten per cent discount on Cash bills for Board

nd Tuition.

No credit except on good bankable paper.
Send for Catalogue to 495 july1 d3m W. C. BASS, President or C. W. SMITH Secretary BALTIMORE, MD., No. 59 Franklin Str Edgeworth Boarding & Day School FOR YOUNG LADIES.

ROME FEMALE COLLEGE

PRINCE NAPOLEON, A TLANTA FEMALE INSTITUTE

> ATLANTA Military Academy,

UNIVERSITY OF GEORGIA P. H. MELL, D.D., LL.D., Chauceller THE 79th SESSION OF THE DEPARTMENT

THE ARCHER INSTITUTE

INMAN LINE.

gue address W. d 131 aug7 d2m thur fri i Nashville Academy,

25 South Spruce St. Boarding and Day School or Young Ladies and Children. MISS M. M. O'BRYAN PRINCIPAL

GEORGIA RAILROAD.

GEORGIA RAILEGAD COMPANY.

PATEST MEDICIARS. THE GENUINE

DR. C. McLANE'S Celebrated American

WORM SPECIFIC

VERMIFUGE.

SYMPTOMS OF WORMS.

THE countenance is pale and lead en-colored, with occasional flushes, or a circumscribed spot on one or both wheeks; the eyes become dull; the pupils dilate; an azure semicircle runs along the lower eye-lid; the nose is irritated, swells, and sometimes nose is irritated, swells, and sometimes bleeds; a swelling of the upper lip; occasional headache, with humming or throbbing of the ears; an unusual secretion of saliva; slimy or furred tongue; breath very foul, particularly tongue; breath very foul, particularly tongue; appetite, variable.

The other day. So the Herald says.

—Georgia will have to import chestnuts after awhile, but the buckeye tree still flourishes in the bosky dell.

—An obituary of a mule should clearly good atlanta W't'r7s. 993101 in the morning; appetite variable, sometimes voracious, with a gnawing sensation of the stomach, at others, entirely gone; fleeting pains in the stomach; occasional nausea and vomiting; violent pains throughout the door. abdomen; bowels irregular, at times -It costive; stools slimy, not unfrequent-ly tinged with blood; belly swollen and hard; urine turbid; respiration occasionally difficult, and accompanied by hiccough; cough sometimes

Whenever the above symptoms are found to exist, DR. C. McLANE'S VERMIFUGE

will certainly effect a cure. in any form; it is an innocent prepa- with her infant child. She had not been ration, not capable of doing the slightest | found at last accounts. injury to the most tender infant.

The genuine DR. McLane's Ver-MIFUGE bears the signatures of C. McLane and Fleming Bros. on the wrapper. -:0:-

DR. C. McLANE'S LIVER PILLS

affections of the liver, and in all Bilious Complaints, Dyspepsia and Sick Headache, or diseases of that character, they and without a rival.

AGUE AND FEVER. No better cathartic can be used prepar-

atory to, or after taking Quinine.

As a simple purgative they are unequaled.

BEWARE OF IMITATIONS.

The genuine are never sugar coated. Each box has a red wax seal on the lid, with the impression Dr. McLane's Each wrapper bears the signatures of C. McLane and Fleming Bros.

The Brown Cotton Gin. y than any other Gin in the mar



the workmanship and finish are unexcelled. Leen awarded premiums at all the State Fairs, right, Alabama, Texas, etc., etc.

Price List of Gins, Feeders and Condensers. Dexed ready for shipment and delivered stout factory. Special terms to cosh purchases. Send for circular containing testimonials from over two aundred five painters, who bought and used our machines last season.

La George Royals, white, and We machines last season.

Presses, Engines and complete outfit furnished

BROWN COTTON GIN CO., New London, Conn.

OF T J LOGE & BRO., Atlanta, Ga CENTRAL AND SOUTHWESTERN I SAVANNAR, GA., June 28, 1879.
On and after SUNDAY, June 29, 1879, passenter trains on the Central and Southwestera redisonal branches will run as follows:
TRAIN NO. 1- GOING NORTH AND
Leaves Savanuth.

9 20 a m
Arrives at Augusta.

4 45 p m
Arrives at Augusta.

4 55 p m
Arrives at Augusta.

5 50 a m
Arrives at Augusta.

Leaves Macon for Atlanta.

S 15 p m
Arrives at Atlanta.

Making close countections at Atlanta and Charlotte Atribeta and Atlanta and Charlotte Atribeta at Macon.

COMING SOUTH AND EAST.

Leaves Atlanta.

Leaves Macon.

Arrives at Augusta.

Making connection.

11 80 a m
Arrives at Augusta.

Making connection at Savannah with the Atlantic and Gulf railroad for all points in Florida.

TRAIN NO. 2—GOING NORTH AND WEST.

Leaves Savannah.

TRAIN NO. 2—GOING NORTH AND MEST.

Leaves Augusta.

S 80 p m
Arrives at Augusta.

A 80 p m
Arrives at Augusta.

S 80 p m
Arrives at Augusta.

A 80 p m
Arrives at

PROPOSALS.

EALED BIDS WILL BE RECEIVED AT to be reported on a few days hence. during the Fair and Races of the North Georgia Slock and Fair Association, which will be held commencing October 20th and emiliary of the privileges are bid for by one person of company of persons, he or they must specify the amount offered in the total for each privilege. Bids will be opened October 18, 1879.

Truth and Soberness.

What is the best family medicine in the world to regulate the bowels, purify the blood, remove costiveness and biliousness, aid digestion and stimulate the whole system? Truth and soberness compels us to answer, Hop Bitterse, being pure, perfect and harmless. See "Truths" in another column.

E. W. WRENN, Secretary.

201 sep12 d2w

ROUNDABOUT IN GEORGIA.

-Mr. Samuel Jones, of Augusta, is dead.
-There are few premiums offered for the genuine Georgia mule.

—Unlike the ferocious car, wester doese't

-It would appear that green apples nants of the crop in Washington, county.

Hon. Curtis Humphries, a prominent citizen of Scriven county, in dead.

Thirty-six persons joined the Methodist. church in Social Circle last Friday night. -Under the influence of the cool weather, country butter is beginning to materialize.

-A drove of twenty-five opossums were discovered in a cotton field near Swainsboro

—An obituary of a mule should clearly set forth the fact that he died full of ears and harness.
—One of the mysteries of a large city is that there should always be a piano next door.
—It is probable that Sam Reid, of Monticello, is fixing up for the fox hunting season. His Maryland dogs will have to be sheared.
—Gingercakes may not taste as nice as they did in your youth, but neither time nor the changes thereof can mitigate the flavor of the green persimmon.

Brigh at may last may lead the power of the green persimmon.

Seconda 4.

Brigh at may last may lead the power of the green persimmon.

Seconda 4.

Brigh at may last may rem BONDS—

Seconda 4.

Brigh at may last may rem BONDS—

Seconda 4.

Brigh at may last may rem BONDS—

Seconda 4.

Brigh at may last may rem BONDS—

Seconda 4.

Brigh at may last may rem BONDS—

Seconda 4.

Brigh at may last may rem BONDS—

Seconda 4.

Brigh at may last may rem BONDS—

Seconda 4.

Brigh at may last may rem BONDS—

Seconda 4.

Brigh at may rem and thanta City 7s. 106-017

Georgia 8s. L. 7.1106112

So. Car. valid 6s 852 99

Macon City. 5.69 70

Ala. 2d m'tgo endorsed by Ga.

Cent R. R. 1106112

We A. R. R. Less secs; 10 percent income bonds. 105-6108

Brigh at may rem and thanta City 7s. 106-6107

Adam to City 3s. 106-6107

Alanta City 3s. 106-6107

Augusta City 3s. 106-6107

Alanta City 3s. 106-6107

Augusta City 3s. 106-6107

Alanta City 3s. 106-6107

Augusta City 3s. 106-6107

Alanta Int anta City 3s. 106-6107

Augusta City 3s

dry and convulsive; uneasy and disturbed sleep, with grinding of the teeth; temper variable, but generally teeth; temper variable, but generally teeth; temper variable, but generally the did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the that the did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the that the did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the they did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the they did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the they did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the they did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the they did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the they did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the they did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the they did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the they did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the they did in your youth, but neither that nor the changes thereof can mitigate the they did in your youth, but neither that nor the green persist neither that no the properties are the changes the control of the green persist neither that neither th —Wardwell, of Eatonton, is probably mad because The Constitution spelled his name Wordwell, but he is not mad enough firm.

**NEW YORK, September 17. — Noon. — Stocks strong. Money 5@6. Exchange—long \$1.81%; short 4.83%. Governments dull. State bonds firm.

name Wordwell, but he is not mad enough firm. to join a base-ball club.

—The wife of Mr. Elisha Harper, of Walton county, who is subject to brief fits of mental aberration left home recently State Bonds dull. IT DOES NOT CONTAIN MERCURY of mental aberration, left home recently | Stocks closed active, irregular and unsettled. |
N. Y. Central	119	Chicago & N. W	81½
Eric.	26½	Preferred	99½
Lake Shore	90½	Rock Island	140½
Hitoois Central	91½	Western Union	93%
Pittsburg	101		

-The reason Editor Hanleiter, of the Griffin Sun, stays mad all the time is because he is preparing to write a tragedy. No one can write a tragedy in good humor. The wrong man would get killed, or some-

the flute is of a lonely turn of mind. His nstincts are right, but he doesn't follow are not recommended as a remedy "for them out. Instead of locking himself up all the ills that flesh is heir to," but in in a room in the fourth story, he should re

that is out of hearing. It is really sooth--Messrs. J. D. Anthony & Sons have sold the Sandersville Courier to Messrs. Richard T. & W. C. Davis. The former will manage the business and the latter will devote himself to the editorial department. Since the day that W. C. fell out of a scalybark tree near Eatonton, we have watched reached. his career with interest. The fact that he

survived the fall is sufficient evidence that ordinary mishaps will not prevent his sucsess. He has made a good per of the The market was reported dull at 12:17 to-day. Courier and he will make it still better. Courier and he will make it still better.

Insist upon having the genuine Dr. C. McLane's Liver Pills, prepared by Fleming Bros., of Pittsburgh, Pa., the market being full of imitations of the name McLane, spelled differently but but the lignite beds near Augusta. He was in good spirits, for specific properties.

Courier and he will make it still better.

—The Augusta Evening News says that Professor Bibikov returned to Columbia on Sunday from his visit to the lignite beds near Augusta. He was in good spirits, for bales:

New York closed barely steady to-day with sales to consumers amount to 264 bales. Net receipts at all the ports are larger, and foot up depend to the lignite beds near Augusta. He was in good spirits, for bales: the result of his trip was to still further

onfirm his belief in the value of these deare marked off, and are now quoted 10% for midosits. He briefly related to a reporter of dlings. Receipts are much larger to day, and conthe Register his operations, as follows: He siderable activity in the cotton market is noticed. had sunk a timbered shaft on Mr. Ham- The ollowing is our statement of receipts and

mid Sunk is timbered timere on Mr. Hami	1	ceshe	3 400
mond's place to enable him to contend	shipments for to-day:		
with a three-foot bed of quicksand.	RECEIPTS.		
Under this quicksand he found a bed of	Air Line Railroad	88 14	
nodules of pyrites of iron, beneath which	Georgia Railroad	272	
was the first stratum of coal or lignite, if the name is material. This stratum was	Western and Atlantic Railroad	12 107	
about two feet thick, and under it was a thin layer of shale containing carbonized	Total	498 913	
plants. Still lower and beneath the shale was another bed of lignite, also about two	Total Stock Sept. 1	1,403 249	
or three feet thick, free of pyrites, a pure	Grand total	TIG!	1,6
article, of which he carried several speci-	SHIPMENTS.		
mens to Columbia with him. Still going	Shipments to-day	303	
down he found under this a new bed of shale with carbonized plants.	Total		3
which satisfies him that	Stock on hand		1,3
there is still another bed of lignite under- neath it, but the week being near its end he	The following is our comparative state	emen	ıt:
discontinued his operations at this point	Receipts to day		47

without going deeper. He also came over on the Georgia railroad, about sixteen miles from Augusta, a wall of lignite in the side SHIPMENTS. of a hill, about twelve feet thick, which Shi proved to be a first-class brown coal. He estimates that the quantity of this deposit is so large that if it were on the market at this time, its value would not be less —Montezuma Weekly: Last Sunday leorge Royals, white, and Willis Bogan, olored, were riding in a buggy together, when it occurred to George that it was about time for him to shoot somebody. No one else being near enough to furnish him a target he pulled out his pistol and shot Willis through the breast, just below the heart. It is believed that Willis will die. Of course Royals made his escape. Both parties were working on Wm. Minor's plantation in Deoly. No cause for the shooting tation in Dooly. No cause for the shooting is known, except pure deviltry. Royals was under the influence of whisky. He was a married man and has left his family un--Macon Telegraph: On Monday morning a cutting affray occurred at Bullard's sta-tion, on the Macon and Brunswick railroad, which for bloody butchery is equal to any-thing we have heard of recently. The facts,

> Macon Daily Cotton Report. Special dispaten to The Constitution.
>
> MACON, September 17.—Cotton flat and in no demand; middlings 101/2; net receipts 878 bales; @\$1.25.

sales 141; shipments 532.

Hy Telegraph.

LIVERPOOL, September 17. — noon — Cotton dull and easier; middling uplands 6 11-16; middling Orleans 6 13-16; sales 7,000 bales; speculation and export 1,000; receipts 3,202. American 1,300; futures opened partially 1-16 cheaper; uplands low middling clause September delivery 6 17-32; also 6 9-16; September and October delivery 6 13-16; October and November and edivery 6 6; also 6 5-32; November and December delivery 6; March and April delivery 6.

Stock 1,268.

WILMINGTON, September 17.—Cotton steady; middlings 11; low middlings 10%; good ordinary not quoted; net receipts 290 bales; gross—; sales 250; stock 1,283.

FALL RIVES, September 17.—A meeting of the employers looking to a settlement of the trouble with the spinners has been held and the matter taken under consideration not quotes 1,283.

PHILADELPHIA, September 17.—Cotton quiet; middlings 12½; low middlings 1.½; good ordinary 11½; net receipts none; gross 428 bales; sales to spinners 262; stock 713.

SAVANNAH, September 17.—Cotton inactive; middlings 10½; low middlings 10½; good ordinary 10½; net receipts 437 bales; gross—; sales 2,300; stock 12,402; exports coastwise 3,219.

STOCK, BOND AND MONEY AUGUSTA DOWN THE STOCK OF THE STOCK BROKER. CHARLESTON, September 17,-- Cotton dull No. 3 Pryor Street, in Klmball House, nary 10%; net receipts 1,473 bales; gross -:

POR SALE,

FINANCE AND COMMERCE

BONDS, STOCKS AND MONEY.

CONSTITUTION OFFICE, Atlanta, September 17, 1879. Quite a number of changes are reported in our

By Telegraph.

LONDON, September 17-noon.-Erie 27%.

THE COTTON MARKET.

belief that the market will sustain a steady slow

decline until finally a low range of prices are

CONSTITUTION OFFICE,

nta 7 per cent Bonds; Atlanta 8 per cent Central Railroad Stock.

CONSTITUTION OFFICE. SELECTER STEER 3 3500 XXXX 835558885558

ON ON

ATLANTA, September 17—Flour—The west irm and looking up. The local market is a hanged. We quote fancy \$6.00@\$7.00; extra fa tions to-day, and the market has been very irregular in advancing. Since the close yesterday October shows a gain of %c per bushel and November %c. Receipts to-day are large, and amount to 317,590 bushels; shipment 219,220 bushels. There is some spot wheat offering here at prices below. Transactions for future delivery have been liberal to-day. We quote spots: Temnessee echoice white and amber \$1.10@\$1.12. Temnessee echoice white and amber \$1.00@\$1.00; low grades 85c. Corn—There was more irregularity displayed in the west to-day than for several days, and at the close a small gain is reported for October. Chicago receipts amount to 229,935 bushels: shipments 161,351 bushels. The local spot market is firm and steady at prices quoted; stocks are moderate; 70c for choice white in sacks and 65c for yellow. Oats—Are in fair demand at quotations; feed 45c; seed,59@75c.

CONSTITUTION OFFICE,
Atlanta, September 17, 1879,
The opening of the New York market shows a falling off for all the months, and, notwithstanding the market advanced since this morning, the closing quotations of yesterday were not fully recovered, thus making an actual loss for the day's proceedings. September closed at a loss of 18 points. The losses for the remaining months are as follows: October 2 points; November 3 points; December 3 points; January closed at about the same figures. There seems to be a diversity of opinion as to how the market will go, but it seems that a large majority are firm in the belief that the market will sustain a steady slow NEW YORK, September 17-Flour less activ

Wheat firm; red and amber 98. Corn higher; white 45; mixed 26%.
CINCINNATI. September 17.—Flour firm; family \$4.60635.75. Wheat easier but not quotably lower; 966381.02. Corn in good demand and a shade higher at 37%.33. Oats firm; No. 2 mixed 26; No. 2 white 29.

Miscellaneous.

ATLANTA, September 17.—Lime—A good and steady business is reported, and the market continues to move along from week to week without much variation. We quote: in car-load 58, free on cars in Atlants, 86c; less than car-loads 96c is asked; Rosendale cement, car-load lots, 81.75; less than car-load 59.00; phaster-of-parks titles 82.25 % 201.; carload lots, 82.75; less than car-load 58.00; phaster-of-parks titles 82.25 % 201.; less than car-loads \$2.50; lmsmaller quantities \$2.25 % 201.; less than car-loads \$2.50 % 201. less than car-loads \$2.50 % 201.; less than car-loads \$2.50 % 201. less than car-loads \$2.50

55, 6, 655.

ATLANTA, September 17.—Bagging—Our sup-ly is ample and sales are very good and still im-roving, and we may say the season has fairly pened. We quote 1½ bs 10½c; 2 bs 11½c.

ATLANTA, September 17.—Hides—The market s firm and an upward tendency is reported; tocks are moderate. We quoie: Dry flint 11@ 12gc; dry salt 10@11; wet salted 7@73g. ATLANTA, September 17.—Wool—There is no hange to report either here or in eastern markets, tooks are very limited. We quote washed 20g 2c; unwashed 2cg/2c; burry 15c. Svc; unwashed 20@25c; burry life.

ATLANTA, September 17.—Plastering Hair—
Trade is very good at present: Georgia 20@25c per bushel; western 25@35c; laths, car-load, \$2.50 per M; less quantities \$2.75 per M. M; less quantities \$2.75 per M.

ATLANTA. September 17.—Hay—There is a good demand for hay at present. We quote choice Timothy \$1.12%\$1.15; choice mixed \$1.10; prime mixed \$1.00\$\; 1.00\$\; 1.05.

NEW YORK, September 17.—Wool firm with a good inquiry; domestic fleece 33.643; pulled 20 (\$40; unwashed 15.63\$\; 1 Texas 126.30.

ATLANTA, September 17.—Iron Ties—In active request at prices below: pieced \$1.65\; \$1.70; whole the \$2.65.

ATLANTA. September 17.—Peas—Very scarce.

INVERTORS ASSOCIATION OF The PROPERTY OF THE P

(85)%.

BALTIMORE, September 17.—Provisions higher;
Mess pork \$9.75. Bulk means loose, shoulders 4;
clear rib sides \$5\\(\delta\); packed, shoulders 4\(\delta\); clear rib
sides \$5\(\delta\). Bacon, shoulders 4\(\delta\); clear rib
sides \$6\(\delta\). Bacon, shoulders 4\(\delta\); clear rib
sides \$6\(\delta\). Bacon shoulders 4\(\delta\); clear rib
sides \$6\(\delta\). Exception shoulders 4\(\delta\); clear rib
sides \$6\(\delta\). Bacon shoulders 4\(\delta\); clear rib
sides \$6\(\delta\). Bacon shoulders 4\(\delta\); clear rib
sides 5\(\delta\). Bacon shoulders 5\(\delta\). hams 1/811%. Lard, refined in theress 7.

87. LOUIS, September 17—Pork dull at \$8.75.

80th Meats higher; clear ribs 4.9035; clear sides
5.20. Bacon stronger; clear ribs 6.505b;; clear
sides 5.705b; Lard quiet at 5.55.

CHICAGO, September 17—Pork steady; \$8.50
cash, Lard in fair demand; 5.82b; cash, Bulk
meats steady; shoulders 3.40; clear ribs 5.10; clear
sides 5.10

Country Produce. Coastwise 1,214.

MOBILE, September 17.— Cotton unsettled:

MOBILE, September 17.— Cotton unsettled:

ATLANTA September 17.— Cotton unsettled:

ATLANTA September 17.— Cotton unsettled:

ATLANTA September 18.— Searce and in sep: Still September 18.— Cotton unsettled:

ATLANTA Septem

this falling off, as the old crop is by no means exhausted, and in some places stocks are quite heavy. No changes have occurred, and we quote as follows: unpeeled peaches 3@35c; peeled 9@95c. Wax—Is dull at 19@25c. Onions—Scarce and in good demand at \$5.50for choice eastern or western; Tennessee are selfing at \$1.00 per bushel. Cabbage—In light demand; prices not established. Feathers—Very scarce; choice white geese, new 45a/30c; prime 425/2645; common are very dull at 35/340. Cheese—Market is very well stocked; \$910c is asked.

CINCINNATI, September 17—Butter strong; lancy creamery 24/3/25; choice dairy 16/347; prime western reserve 12/4/344; prime central Ohio 10g. 12

BALTIMORE, September 17—Butter steady prime to choice western packed 12@14. Eggs firm at 15. ATLANTA. September 17 .- Market active and

ATLANTA. September 17.—Market active and but few changes in prices. Coffee—Is sleady at quotations: Rio 12@17%c: old government Java 28@30c. Roasted Coffee—Old government Java 30@35; best Rio 20%; choice and fair 18@19. Sugars—Market firm and active at prices quoted; A sugar 9%; granulated 9%; cut loaf 10%; powdered 10%; catra C 9; yellow 7%@9%, New Orleans 7%@9%. Molasses—hads 20; tierces 21; barrels 22. Syrup—Sorghum is a slow sale at 20@30c. New Orleans 60ofce 50c; do. prime 45c; do. good 42%; reboiled 45@70; refined 40%50. Tea—Market firm; green tea is of an upward tenderley; Oolong 25@75; Japan 40% 75: Imperial and 61mpowder 20@30; Young Hyson 36@75; English Breakfast 30@35. Pepper quiet at 17%; allspice, best sified, 20; clunamon 35; saigon 55; cloves 60; African ginger 12%@15; mace 31.25; nutmegs 31.20 @31.25; mustard, best, 50; medium 34@45; fine 20@30. Crackers—Market steady; milk 7c; Boston butter 7c; pearl oyster 7c; soda XX 4%; soda XXX 5; cream 6½; lemon 7%; molasses cakes 7; ginger suaps 6%. Mackerel—No. 1 medium, half barrels, \$6.00@37.00; No. 2 do. do. 83.00@85.50; No. 3 do \$3.50@4.00. Soap—\$2.50@55.00 per 100 cakes. Candles—L. W. 12% per lb. Matches—Parlor \$2.75; sulphur \$2.50. Soda—kegs 4c; borres 5c. Rice—In good demand at quotations; fair 7%; good 7%c; prime 8c.

NEW YORK, September 17—Coffee very firm and rather quiet; Rio quoted at 11%4@15% cargoes; 12@16%, job lots. Sugar firm and in moderate demand; fair to good refining quoted at 18-16@6 15-16; prime 7; refined fairly active and firm: standard A 8%; granulated 8%; powdered 8%; crushed 8%. Molasses qu'et and unchanged. Rice in fair request at full prices; Carolina 6%@7%; Coustiana 64@7%.

BALTIMORE, September 17—Coffee active; Rio cargoes 11%4015. Sugar strong; A soft 8%@8%.

BALTIMORE, September 17—Coffee active; Rio cargoes 114@15. Sugar strong; A soft 854@564. CINCINNATI, September 17—Sugar firm; hards 9@94; A white 84@884; New Orleans 64@74.

Dry Goods. ATLANTA, Septimber 17.—There are no quote le changes in prices. Orders for all classes coods are daily coming in, and the market has noyant appearance. Prices are firm. The number of the contrade is steady and sales are very satisfactory for the cool of the 6-oz, white osnaburys. 5-0z.
Southern cotton plaids and stripes.....
Cambries, sharp.
Ficks, mattress....
Feather.

ST, LOUIS, September 17—Flour easier but not quotably lower; double extra fall \$4.40381.50; treble extra fall \$4.60381.55; family \$4.80384.90; choice to fancy \$5 00.635.50. Wheat irregular and lower; No. 2 red fall 97% cash and October; 89% November; 99% 60.635.60. Wheat irregular and lower; No. 2 mixed 31% bid cash and September; No. 3 do. 98% 69%. Corn inactive and lower; No. 2 mixed 31% bid cash and September; 23.6321% october. Oas inactive and lower; No. 2 2.2 cash; 27.6321 October. Oats in favore the dand weak; ruled strong and higher but closed weak; No. 1 Chiengo spring 33%; No. 3 do. 87.688; rejected 77. Corn unsettled and lower; 34.60381.00; blue mass 50000; coal oil 14.620; large et al. 40.631.21; blue mass 50.600; coal oil 14.620; large et al. 40.631.21; blue mass 50.600; coal oil 14.620; large et al. 40.631.21; blue mass 50.600; morphics \$1.00; chlore of \$3.500; turner soil 40.660; lubricating oil 18.630; turner soil 40.

ATLANTA, September 17.—Apples—A few east ern and western are now on the market and seling at \$8.00@\$5.0 per barrel; Georgia \$1.5 (\$31.65 per barrel, Lemons—Are scarce and ivery moderate request. We quote choice repacked \$6.00@\$6.50 per box. Oranges—

very moderate request. We quote choice repacked \$6.00@\$6.59 per box. Oranges — None. Pineapples—Light demand at \$1.50@\$2.00 per buuch; none here. Bananas—In light demand; none offering. Gocoantus—None on market, and no demand. Raisins—\$1.00@2.25: ½ box \$1.50; ¼ box 60@75c. Currants 7%@8. Citron—20@21c. Figs—120.41c. Almonds—25@22. Pecans—12c. Brazils—10.612c. Filberts—12/@15c. Waituts—12/@15c. Variuts—12/@15c. Variuts—12/@15c.

ATLANTA. September 17. — The market is steady; stocks are ample for present needs, and everything is working without molestation. We quote very common grades 35,634; good common grades 35,637; medium 35,645c; extra medium 45,65 55c; fine 11 and 12-inch 55,65c; extra fine and fancy 75,695c; Brown's extra 80c; natural leaf 95c; Calboun 21,15; Cook's extra 8,80c; Cook's extra Le, therwood 90c; Lucy Lawson 55c; shell road 52c; fine cut in pails 60,675c. Smoking tobaccoblackwell's Durham, assorted, 55c; other brands and grades 40,65c. Lorillard's snuff; in jars, 65c; Farillard's snuff; 20.2. packages, \$12.00 per gross; Railroad Mills snuff 55c, in jars; Mrs. Miller's snuff 55c.

ATLANTA, September 17.—Peas—Very scarce.
We quote stock peas \$1.103\$1.25; white peas in poor demand.
ATLANTA, September 17.—Peas—Very scarce.
We quote stock peas \$1.103\$1.25; white peas in poor demand.
ATLANTA, September 17.—Rye—There is a better inquiry of late. We quote at 95c@\$1.00.
ATLANTA, September 17.—Rosin dull at \$1.25; \$2.5.

ATLANTA, September 17.—Rosin dull at \$1.25; \$2.5.

ATLANTA, September 17.—Salt—We quote \$1.40 for Virginia; \$1.00\$\$1.05 for Liverpool.
ATLANTA, September 17.—Wheat Bran—In moderate demand at 75c@\$00c.

ATLANTA, September 17.—Wheat Bran—In moderate demand at 75c@\$00c.

ATLANTA, September 17.—Wheat Bran—In moderate demand at 75c@\$00c.

ATLANTA, September 17.—The Chicago projected and the prospection for further advances are very strong. The local market, owing to the courtoilling markets, and of late the market set system of the prospectal interest, and of late the markets for these particular goods have made wonderful september 17.—Wheat Bran—In moderate demand at 75c@\$0.00.

Provisions.

ATLANTA, September 17.—Wheat Bran—In moderate demand at 75c@\$0.00.

ATLANTA, September 17.—The Chicago projected provision where the prospect of th

Music.

Quartette.......Messrs. van Goldtsnoven, Miller,
Lively and Spira.

Inaugural by the President.

Music.

Miss Leila Hurt.Miss Leila Hurt. Report by the Socretary. Address by Prof. J. H. Logan. Music.

WHOLESALE DRY GOODS, ETC.

M. C. & J. F. KISER & CO.,

Dry Goods, Boots, Shoes, Hats and Notions, Corner of Pryor and Wall Streets, ATLANTA, GEORGIA.

In calling your attention to our House we feel that we hazard nothing in saying that we offer to the trade the largest and best assorted stock of any House in the South, comprising FOREIGN AND DOMESTIC DRY GOODS, NOTIONS, BOOTS, SHOES AND HATS, AT PRICES THAT CANNOT BE MET. FOR THE FOLLOWING REASONS:

FIRST—All our Foreign Goods were bought in Europe, direct from the manufacturers, in person, by our M. J. F. KISER, for the ready saving all the discounts; by so doing we are enabled to compete with any House in America. We mention a few of the leading goods in this line:

Alpacas, Black and Colored Cashmeres, Velvets, Velveteens, Dress Goods, Fronting Linens, Table Damasks, Towels, Doylles,
Lace Cartains, French, Swiss and Nottingham Laces, Hamburg Edging, Notions, etc.

and we sav it with no boastful feeling, that we are the only House in our line, south of Baltimore who import their goods.

SECOND—All of our Kentucky Jeans, Flannels, and Woolens, of every description, together with Domestics, were bought before the advance in prices, so that we are in a condition, in this line, to give the advantages of low prices.

THIRD—Special attention has been given to our NOTION, HOSIERY AND GLOVE DEPARTMENT, and we know that we can supply your

LAW CARDS. Met'AY & ARBOTT,
ATTORNEYS AND COUNSELORS,
71/2 Whitehall street—Rooms Nos. 17 and 18.
ATLANTA, GEORGIA.
38 sept dSm

J. F. HILLYER & HARRIS, T. W. H. HARRIS.

HILLYER & HARRIS, T. W. H. HARRIS.

OVER NO. 40 BROAD STREET, ROME, GA.
Refer by permission to Anderson, Starr & Co.,
553 Broadway, N. Y.; R. F. Lawton, Banker, Macon, Ga.; Hon, Jos. E. Brown, Hon, Geo. Hillyer,
Adlanta, Ga.; Eerrys & Co., Camp, Glover & Co.,
Rome, Ga. Rome, Ga. 17 sep2, 1879—46m

CALVIN GEORGE,
ATTORNEY AT LAW,
MADISON, GEORGIA.

Practices in the Courts of the Ocurulgee Circuit
and clsewhere by special contract. Collections
promptly attended to. 000 aug7 d12m

WM. A. HAYGOOD, ATTORNEY AT LAW, 590 aug: d3m 54 Whitehall street.

S. G. McLENDON, ATTORNEY AT LAW,
THOMASVILLE, GROBGIA.
Collections promptly attended to. Office corner
Broad and Jackson streets, opposite Mitchell
House. 220 apr8, 79 d12m

House.

220 aprs, 79 d12m

S. IRVIN,
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW
WASHINGTON, GEORGIA.

Will practice in Wilkes and other countieso,
the Northern Circuit and in the Supreme Court of
Georgia.

82 Colle toions faithfully attended to.
266 dec14,1878—d1v

R. J. MONEN, ATTORNEY AT LAW, Office: 5 Austell's Building. 424 nov22,1878 dly

ELIS DAVIS & CO., SLATE MANUFACTURERS AND ROOFERS

PHYSICIANS. DR. HENRY JERVEY.
LATE OF CHARLESTON, S. C.
Office 49 Peachtree street.
Residence 288 Peachtree street.
381 may18 d6m

Cotton Factors

COTTON FACTORS

Commission Merchants, No. 3 KELLY'S BLOCK, BAY STREET.



Harvard University.

This reliable Preparation still stands at the hea for making sweet, light and nutritious Bread, Bi cuits, Rolls, Cake and Pastry.

It is a perfectly health Preparation and contain none of the Injurious ingredients so commonlused in ordinary Baking Powders.

It contains in itself the valuable nutritive pro-It contains in itself the valuable nutritive properties which are lost with the bran in bolting fine flour. No other Baking Fowder or anything else used for mising bread contains any nutritive incredient. gredient.
The cost is about fifty percent less than ordinary Baking Powder, and the product is better.
The most eminent medical and chemical author ities in the world testify to its superior qualities. BARON LIEBIG, the greatest chemist of the age, says: I consider this invention as one of the most useful gifts which science has made to mankind."

DR. II. M. HENRY, the eminent New York Physician. says: "The use of Horsford's Bread Preparation offers admirable means for the intro-duction of a valuable element into the system with the food of every day life." PROF. J. C. BOOTH, of Philadelphia, the inguished chemist, says: "We have no hesitat in recommending your Fraparation as a surface substitute for cream of tarter in the preparation."

If your groces has not got it send a three een stamp to the manufacturerers for a sample, or 3 cents in stamps for a regular package, post-pa & RUMFORD CHEMICAL WORKS, Providence, B. I. BEWARE OF IMITATIONS, SII may13 d615m deci3 tues thur sat &wky 311 may 13 d6/4m dec13 tues thur sat dwky

BIM BREWARD of Bleeding, Blind, Isching, or Ulcerated Piles that De Bing's Pile Itemedy fails to care. It gives immediate resist, cares of long standing in 1 week, and ordinary cases in 2 days. S1 a bottle. Bold by all druggists. J. P. Miller, D. Willer,Miss Hurt, Mr. Miller.

NORTH GEORGIA FAIR. SECOND ANNUAL North Georgia Fair

WILL BE HELD IN ATLANTA, GEORGIA, ONE WEEK.

Monday, October 20, 1879. OGLETHORPE PARK. TWO MILES FROM THE CENTER OF CITY Open to the World.

\$5,000 IN PURSES FOR TROTTING AND RUNNING RACES

LOCHRANE & VAN EPPS, ATTORNEYS AT LAW, ATLANTA, GROBERS.

Office in Austell Building.

Will practice in all the Courts, State and Federal, at Atlanta and elsewhere by appointment.

O. A. LOCHRANE.

Heward Van EPPS.

Renowned for their Grand Representations, will give most Georgeous Displays during the wee Arrayed in Costumes, costing Thousands of Dollars. After the Street Pageants BALLS will be given.

SPORT FOR THE MILLION! SPLENDID RACE TRACK.

KNIGHTS in COSTUME, EXCITING RACES, VELOCIPEDE RACE, MULE RACES Grand pening Day, Monday, October 20th, 1879.

DON'T FORGET W. B. COX, President. B. W. WRENN. Secretary.

SEASON 1879-80. JOHN FLANNERY & CO., IVII tehell House,

THOMASVILLE, GEORGIA.

D. S. WALKER, Manager, Late of the Wesminster Hotel, New York.

No. 3 KELLY'S BLOCK, BAY STREET,

SAVANNAH, GA
A GENTS for JEWEL'S MILLS YARNS
A and DOMESTICS, e.c., etc.
BAGGING and TIES FOR SALE AT LOWEST
MARKET RATES.
FROMPT ATTENTION GIVEN TO ALL
BUSINNESS ENTRUSTED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMENTS.

61 sepé déwim
MENTS.
F. M. FARLEY,

Cotton Factor,

8 BAY STREET,

Cotton Factor,

8 BAY STREET,

8 COTTON FACTOR

FROMPT ATTENTION GIVEN TO ALL
BUSINNESS ENTRUSTED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMILLS BOWN STREET,

8 SEPÉCE SEPÉCE SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE STREET,

8 SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE SUPPLIED TO US.
LIBERAL ADVANCES MADE ON CONSIGNMINISTER STREET,

8 SEPÉCE STREET,

A new Livery, to sait the wants of Northern people, will afford invalids and others, aple opportunity of en'oying the fine drives in the neighborhood,, which are not equalled in any uthern City, and are harely surpassed in the North. Good Saddle Horses are to be had at reason

woods & co., Cotton Factors & General Commission Merchants.

Agents for the Sale of Soluble Pacific Guano. 82 BAY STREET, SAVANNAH, GEORGIA.

ENGINES, MILLS, COTTON GINS, ETC.

Agents for Sale of 2, 4 6,8 & 10 HORSE POWER ENGINES Cotton Gins, Presses, Saw Mills, Grist Mills, At 69 BROAD STREET.



Macon. Georgia, STEAM ENGINES, ALL SIZES AND KINDS SAW AND GRIST MILLS, COTTON GINS, PRESSES, WAGONS, ETC SEND FOR CIRCULARR Address
221 aug12 d2m

SEND FOR CIRCULARR Address
222 Aug12 d2m

JESSOP & SMITH, SALFRED JESSOP, Managers, ROBE, H. SMITH. SEEDS, MACHINERY, ETC.

STEAM ENGINES Seeds. We offer newest improvements in STEAM ENGINES, at the fraction or Common, Partable or Stationary. SEED WHEA.S. As have the facest Dallas RUST PROOF, GOLDEN STRAW, WHITE, Etc. Also, RUST PROOF OATS, RYE, RASLEY, CLOVER, GRASS AND PLOWS.

Send for Prices.

COO augil diff. FARM IMPLEMENT WARRHOUSE, 24 MARKETTA STREET, ATLANTA

COTTON AND WEATHER.

middling uplands, closed in Liverp

berrice Bureau report indi

in Georgia, generally clear weather, variable winds, mostly west, stationary or rising bar ter with stationary temperat

OBSERVER'S OFFICE, SIGNAL CORPS, U. S. A., KINEALL HOUSE, September 17, 10:31 F. M. ons taken at the same moment of a



WIND.

PREFERRED LOCALS.

WANTED (To rent) a House with from 8 to 12 rooms within easy reach of the business part of the city. Address, through the Post-office, F. W. R., drawer 24, Atlanta.

THE PRICE of the 'DOMESTIC" is as and it is undoubtedly the CHEAPEST (in the and) Machine to-buy. But, it does not compete of trade, and we have a very differ ferent market for our goods. Our sales are to the and well-to-do-portion of, the commu cellence, and whose necessities do not compel them to get along with an inferior article. WHOLESALE | CRAIGE & CO., 48 Whitehall St. ATLANTA, GA.

TO-DAY'S ADVERTISEMENTS.

Whe Monstitution

Notice to the public-Alfred H Colquit

ATLANTA, GA., SEPTEMBER 18, 1879. PERSONAL MENTION.

-D. H. Pope, of Albany, is in the city.

W. H. Ross and wife, and W. B. Johnson, of Macon, are in the city.

R. B. Lawrence, of Washington, visited eight tax fi

daughters, took breakfast at the National vesterday morning, on their return from Lookout mountain, where they spent Sunday. He still wears their little memento, but lookout, young ladies, you will make him vain, if you don't mind, especially of the sprig of grass which you left in his keeping.

—H. C. Cloud, who for some time past has —H. C. Cloud, who for some time past has false returns to the treasurer in relation to

his wife that he had an epileptic fit for the first time last November, and that he has been in very bad health ever since, having one or two of these fits a week up to the time of his death. The reporter called on Dr. Drake, the coroner, and learned that he had looked into the case and would not hold an inquest, because there was no evidence whatever that the old man had been policioned.

Since for the sake of filthy lucre. The vote of the speaker appealed for justice in moderation. The respondent was convicted under six, it requiring a two-thirds vote to convict.

At the close of the voting, the high court of impeachment adjourned, on motion, under the moderation was then ordered. Under the rule, was allowed twenty minutes as well as til 10 o'clock to-morrow.

good in a quiet way than the Young Men's cheeke was granted Mr. Stephens on account of sickness. On motion of Mr. Cambles with Mr. Kins since his former speech and he desired to say, however, that he had consulted with Mr. Kins since his former speech and he desired to withdraw all personal remarks about that gentleman as there was no difference between them.

The senate adjourned until 9 o'clock a.m. to morrow.

The senate adjourned until 9 o'clock a.m. to morrow.

The House and every one is working in an earnest, pushing manner.

If the sick rooms could speak out many

The senate adjourned until 9 o'clock a.m. be morrow.

The House.

The house metat 9 o'clock and was called the seems to pervade the members of exert on his own responsibility.

The house manner. New feesems to pervade the members of the sick rooms could speak out many rilling events could be told of the work the unselfish and untiring work and destination of the members of this body. This sociation should continue to have the members of which he was called and a quorum found the members of the members of which he was chairman. He deprecated the allusions which had indicated that the one motion of Mr. Hall the house took up and concurred in the senate amendment of the case.

The senate adjourned until 9 o'clock a.m. to morrow.

Mr. PAINE said he had litile to say. He merely wished to say as he had yesterday that he was to act on his own responsibility. Truents, of Brooks, agreed with him in this view of the propriety of the case. He appealed for justice with moderation.

The roll was called and a quorum found present.

The journal was read and approved.

On motion of Mr. Hall the house took up and concurred in the senate amendment of which he was chairman. He deprecated the allusions which had indicated that the committee had desired to persecute this in the print cloth and paid for it dearly, as yesterday morning when they awoke they found that they had been robbed of all the money they had been robbed of all classes of operatives is not improbable.

THE GENERAL ASSEMBLY. The Senate.

ATLANTA, September 17.—The senate met pursuant to adjournment, President LESTER in the chair. Prayer by the CHAPLAIN. The roll was called and the journal read on motion of Mr. Caraniss, the bill

the house to provide artificial limbs to maimed confederate soldiers, was reconsidered and amended so as to extend its benefits to all maimed confederate soldiers who are now bona fide residents of the state, without limitation as to the branch of service or the place of solumnacting and vice or the place of volunteering and passed as amended, by a vote of yeas 37,

The special order of the day was taken up, to-wit: the bill of the senate, for which the house passed a substitute, "to reduce and equalize the compensation of tax-receivers and collectors of the various counties of this state." A committee of conference, had been appointed and it was the ence had been appointed and it was the report of this committee on which the senate acted to-day. That report recommends the following as the rates of compensation:

On all digests for the excess over 2 per cent.
On all digests for the excess over \$12,000 to \$15,000.
On all digests for the excess over \$12,000 to \$18,000.
On all digests for the excess over \$18,000 to \$35,000. for the excess ove digests for the excess over

The report was adopted and is a final set-tlement of this question, the house having previously adopted the same report.

A number of house bills were read the At 10 o'clock a. m. the

HIGH COURT OF IMPEACHMENT onvened, the Hon. Hiram Warner, chief ustice, presiding, and the parties before the

Mr. PRESTON offered to amend the rule of the court by repealing the 28th rule, which requires that at the termination of the trial the entire journal of the court from ncement shall be read to the court. This proposition was received with favor, but being regarded as more appropriate to a subsequent period, was, for the present, laid on the table. Mr. McDANIEL offered the following to-

Ordered, That rule 22 of the rules of produre be amended by striking out all between e word "sentence" in the fourth line and the ord "shall" in the sixth line, and by inserting

This amendment to rule 22 was adopted v a vote of ayes 30, nays 10. the penalty, in case of conviction, to be de-termined by the senate—the rule as it stood fixing the penalty at the extreme limit ilty, in case of conviction, to be de authorized by the constitution, viz: removal from office and disqualification to hold any office of honor, profit or trust in this state without limit as to time. Now it is competent for the senate to modify this treme penalty. The senate seeming to be content with

the status of the rules,
The CHIEF JUSTICE submitted the question: "Senators: Are you now ready to rote on the impeachment pending?" A majority responding affirmatively, the majority responding affirmatively, the solemn voting by which the issues were to

The SECRETARY was directed to call the roll of the senate, alphabetically, pausing after the call of each name, when the CHIEF JUSTICE submitted to the senator called the following question to-wit: "Senators: What say you, is the defendant

-Wm. T. Lang, of West Point, is in the the sum of \$4,582.50. The vote on this arti-W. H. Ross and wife, and W. B. Johnson,
Macon, are in the city.

Dr. E. Hillyer, of Rome, is visiting

STEPHENS sick at his home.

to a bill relative to the use of the money by the state treasurer.

The house also concurred in a senate amendment to a bill to relieve Benjamin F.

Matthews, of Chattahoochee county. THE SPECIAL ORDER

was the bill to establish the law creating a state board of health.
On motion of Mr. Adams the bill was postponed until after the consideration of the treasury reports.

The house then resumed the considera-tion of the reports of the committee on the conduct of the treasurer. Mr. LIVINGSTON withdrew the substi-

he had offered the day before.

Mr. MYNA: T then offered the resolutions which he had offered the day before.

Mr. MYNA: T then offered the resolution he had offered the day before, which provided for the acceptance of the resignation of Mr. Renfroe and the tender of the money, and also instructed the government. and also instructed the governor to money, and also instructed the governor to proceed in the case as the law directs for the breaches of duty by the treasurer. Mr. MYNATT then addressed the house

in favor of the justice of his resolutions. Referring to Mr. KING, who insisted on impeachment, he said: Is the gentleman from Floyd a candidate for treasurer and does he ar that Renfroe will beat him? Mr. KING-I will answer the question categorically that I am not a candidate for rer and don't expect to be. But I would like to know why the gentleman makes his remarks personal to me? What have I done to him? [Laughter.] Mr. MYNATT—I believe the gentleman

was very personal in his remarks yesterday.
Mr. MYNATT then resumed the discussion of his substitute. He said he had come to the house yesterday intending to vote for impeachment, but when he heard that the freasurer had resigned, and that his resignation was written amid falling tears, he had determined to be merciful in judgment. If gentlemen desire to kick a man who is down, they may do so. He had no desire to engage in such a game. such a game. o engage in such a game. Mr. MYNATT was frequently interrupted

but seemed to get over these difficulties very easily. He denied that the house was act-ing in a capacity similar to that of a grand Mr. MATTHEWS opposed Mr. MYNATT'S Mr. MATTHE WIS opposed as the course was no place for mercy, but for justice. He regretted that those who advocated impeach ent should be declared to be seeking blood The simple question for the house

try to get the money back only, but also to defend the injured honor of the state. The weight of the penalty is not for us. We must do our duty and leave all else to the roper tribunal.

Mr. DuPREE, of Macon, said be spoke with extreme reluctance. He had learned early in life that the only safety for govern nent was in the purity and virtue of a peo-Rome, where the yellow sands of the Tiber now tell the story of departed greatness. He also spoke of the stolen presidency i our own government, and then appealed for the purity of our own state government and a strict enforcement of its laws. In

this case, the committee has made a weil nigh unanimous report. Those who opposed the impeachment have shifted their position, and this mornng confront us with a different proposition from that for which they contended yester-day. The house has a plain duty to per-form and a high mission to perform. There is a glory in duty done which will last when diadems are ruined and scentres have do ms are ruined and sceptres have de . As long as he occupied official dearer than life, his first thought until ife's "fitful fever" be past.

Mr. LIVINGSTON next addressed the

ouse. He said it seemed that the advo-ates of impeachment had cried with Macbeth, "Lay on McDuff, and damned be he who cries first, Hold enough!" He de-nied that the advocates of the substitute were trying to shelter wrong or protect the tors: What say you, is the defendant guilty or not guilty of the charges contained in the — article gof impeachment?" (the article being read in each instance prior to the voting).

Article 1 charges that respondent illegally, wrongfully and corruptly charged 50 cents costs on 9.165 tax fi. fas., aggregating accused of impure motives. He then are gued that impeachment would be an ultraremedy, and that it was not demanded by

Mr. LIVINGSTON was frequently inter-rupted in his remarks, but seemed to "take it easy." He declared the offense of Mr. Renfroe was very small, and on it there was such a difference of opinion as made it wrong to resort to such a remedy as impeachment. That eloquent, silver-tongued orator, the 1st of October, 1877, being the arliest period at which the same could have

general of the Flint circuit, has returned home from Atlanta.

—Mr. William T. Westbrooks is in the city in the interest of the Dahlonega Mountain Signal. Those of our merchants who desire to reach the heart of the gold-mining regions will find the Signal best suited to their purpose.

—Mr. S. B. Scott, of Athens, returned from a six months tour in Europe last week. He visited nearly all the most interesting cities of the old world. He spent a few days in Atlanta before leaving for Athens, where he will remain during the cotton season.

In default of taxes at the time, and for a consideration of \$114 corruptly and illegal particles and find the sarticle was, guilty 40; not guilty, 0; absent, 3.

Article 6 charges the illegal paying out certain sums of money aggregating \$8,176,73 without the sanction of the governor. The vote stood, guilty, 36; not guilty, 4; absent, 3.

Article 7 charges the illegal paying out certain sums of money aggregating \$8,176,73 without the sanction of the governor. The vote stood, guilty, 36; not guilty, 4; absent, 3.

Article 7 charges the illegal paying out certain sums of money aggregating \$8,176,73 without the sanction of the governor. The vote stood, guilty, 36; not guilty, 4; absent, 3.

Article 7 charges the illegal paying out certain sums of money aggregating \$8,176,73 without the sanction of the governor. The vote stood, guilty, 36; not guilty, 4; absent, 3.

Article 7 charges the illegal paying out certain sums of money aggregating \$8,176,73 without the sanction of the governor. The vote stood, guilty, 4; absent, 3.

Article 7 charges the illegal paying out certain sums of money aggregating \$8,176,73 without the sanction of the governor. The vote stood, guilty, 4; absent, 3.

Article 6 charges the illegal paying out certain sums of money aggregating \$8,176,73 without the sanction of the governor. The vote stood, guilty, 4; absent, 3.

Article 7 charges the illegal paying out certain sums of money aggregating \$8,176,73 without the sanction of the governor. The vote stood, guil son.

—Dalton Enterprise: Misses Susie Howell and Dora Kiser, two of Atlanta's fair daughters took breakfast at the National Lookout mountain, where they spent Sunday. He still wears their little memento, and yellow the stood, guilty, 6; not guil

On this the yeas were 57 and the nays 57.
The SPEAKER believed it to be a question on which any gentleman should have the right to speak if he so desired and he

he sprig of grass which you left in his keeping.

H. C. Cloud, who for some time past has been connected with the house of John Keely, has discontinued his connection with that establishment and is now associated with the dry goods house of Austell & Mangum. He is one of the most polite and deservedly popular young men in Atlanta, and the addition of his services to the cleritand force of the store of Austell & Mangum cannot but have a very favorable result.

SIDEWALK NOTES.

—A. J. Smith, a soldier, has had Hiram Ray, a citizen, arrested for assault.

Int guilty, 22; absent, 3.

Articles 9 charges that defendant made false returns to the treasurer in relation to the receipts for taxes on wild lands paid to him, and accrued against said lands for the years 1868, 1869, 1870, '71, '72, '73 and '74. The vote on this article stood, guilty, 3!; absent, 3.

Article 10 charges that respondent collected for insurance tax and fees during the year 1878, the sum of \$12,678.06, and returned all of this amount except \$2,957, to wit: \$9,720.46. The vote on this article stood, guilty, 8; absent, 3.

Article 11 charges that defendant made therefore voted no, and the motion was lost.

Mr. TURNER, of Brooks, said he was in no condition to speak but did so that his position might not be misunderstood. If he consulted his own inclination he would not except \$2,957, to wit: \$9,720.46. The vote on this article stood, guilty, 8; absent, 3.

Article 11 charges that defendant made the receipts for taxes on wild lands paid to him, and accrued against said lands for the receipts for taxes on wild lands paid to him, and accrued against said lands for the years 1868, 1869, 1870, '71, '72, '73 and '74.

The vote on this article stood, guilty, 8; absent, 3.

Article 10 charges that respondent collected for insurance tax and fees during the year 1878, the sum of \$12,678.06, and returned all of this amount except \$2,957, to wit: \$9,720.46. The vote on this article stood, guilty, 8; absent, 9.

Article 10 charges that defendant made the therefo

was, guilty, 30; not guilty, 0, absent, 3.

Atticle 11 charges that defendant didwrongfully and fraudulently cause, procured to New York. Tuesday from Athership of the new crop washipped to New York. Tuesday from Athership of the police force bagged a man whom they suppose is a deserter from the regular army.

—A great deal of the credit of the success of the Hood cone rt is due Major J. F. Cummings. He was the first one to move in the matter.

—The Athens Watchman reports, with profound sorrow, the serious illness of that eminent minister and beloved Christian gentleman, Rev. Dr. A. A. Lipscomb, who is now, it understands, lying in a very critical condition at the Sulphur springs.

—Ha anniversary celebration of the Goorgia Academy of Science takes place at their hall, No. 9W. Mitchell street to-night.

The programme is one that is sure to please are their hall, No. 9W. Mitchell street to-night, the programme is one that is sure to please are their hall, No. 9W. Mitchell street to-night, the programme is one that is sure to please are their hall, No. 9W. Mitchell street to-night, the programme is one that is sure to please are their hall, No. 9W. Mitchell street to-night, the programme is one that is sure to please are their hall, No. 9W. Mitchell street to-night, the programme is one that is sure to please are their hall, No. 9W. Mitchell street to-night, the programme is one that is sure to please are their hall, No. 9W. Mitchell street to-night, that Mr. Taber, and be blind man living list below the cotton factory on Marietta street, had died from the effects of poisson given him to be estimated that the proposition of the substitute would a sent the programme in the content of the c

THE SENATE

Mr. MYNATT said he did not desire to discuss the question any further. He desired to say, however, that he had consulted

NEW GOODS! NEW GO

We will open this week some of the prettiest and finest Dress Goods ever on exhibition in Atlanta. Many new and beautiful goods already in.

CARPETS! CARPETS!

AND SHOES!

and desirable Boots and Shoes in large quantities received during past week and put in stock. CALL AND EXAMINE OUR NEW GOODS IN EVERY LINE.

CHAMBERLIN, BOYNTON & CO.

Mr. COLLEY arose and disclaimed any ITHE SUPREME COURT.
Mr. PAINE did the same.
Mr. MILLER said he did not refer to

Mr. MILLER said he did not refer to either of these gentlemen, but that some gentlemen had made such allusions to the committee. Mr. MILLER then argued for the necessity of impeachment. He detailed the labors of the committee and the efforts they had made to arrive at the simple truth. He denied that the treasurer proposed to make reparation, or that, if he did, the house could accept such a tender. The house cannot hear such a proposition. Its duty is too plain to admit of a doubt. He concluded his strong argument in a

Its duty is too plain to admit of a doubt. He concluded his strong argument in a summary of the case, which was admirably put.

The question then was upon the substitute offered by Mr. Mynatt.

The substitute of Mr. Mynatt was as follows:

Whereas, the treasurer tenders his resignation, which under the circumstances is a concession which under the circumstances is a concession. which under the circumstances is a concession on his part of a violation of law and a consequen-yielding up of the trust reposed in him. There fore
Resolved 1. That without qualification we condemn his disregard of law in the conduct and
management of the office confided to him.

2. That the governor be requested to accept the
resignation and proceed at once as the law directs
for the breaches by the treasurer of his duties,
and upon these conditions articles of impeachment be withheld.

Mr. COX, of Troup called the yeas and nays. They were ordered and were as fol-lows: Yeas, 43; nays, 109. So the substi-

The following were the yeas and navs on The following were the yeas and hays on the substitute:
Yeas—Messrs, Anderson of Morgan, Anderson of Pulaski, Barksdale, Bleckley, Born, Brantley, Burch of Towns, Chapman, Clegg, Colley, Collins, Cox of Harris, Dickin, Duggar, Farnell, Fitzgerald, Fletcher, Gammage, Gray, Glover, Hall, Hanks, Harrell, Hudson, Irvine, Ivey, Johnson of Clay, Johnson of Johnson, Livingston, Maund, McAfee, McRae, Mynatt, Paine, Peacock, Redwine, Scruggs, Sharman, Strother, Tarver, Tatum, Weehunt and Wilson—43.

Vechunt and Wilson—43.

Nays—Messrs. Adams, Awtry, Bell, Bennett, Sird, Branch, Brintle, Buchan, Burch of Laurens, Sutler, Butt, Cannon, Carr, Chambers, Cook. Cox of Troup, Crawford, Cunningham, Davis of Greene of Madison, Hammond, Hamitton, Harp, Harrison, Hill, Hogan, Howell of Lowndes, Hulsey, Hutchins, Janes, Jor tan of Crawford, Kendrick, Kimsey, King, Kirby, Lamb, Lang, Luffman, Mathews, McConnell, MeDonald, McGouirck, Lucas, McWhorter, Miller of Houston, Miller of Liberty, Milner, Mitchell Nisbet, Northern, Park, Patterson, Paull, Phillips of Carroll, Phillips of

ngham, Wilmot, Wright, Yancey and Zellne

ions of the committee, which was as fol-

elight tax fi. fas. on the 25th day of September, 1877, the lat of October, 1877, being the latility of Phenomer of the legally issued, On this article the vote stood, guilty, 3; october, 1878, and 1879, and s of impeachment will in due time be present, and to request the senate to take such order in

Speaker BACON inquired if there was any objection to the announcement at this time of the committee to proceed to the bar of the senate and there impeach J. W. Renfroe of high crimes and "misdemeanors. There was no objections and The SPEAKER announced the committee as follows: A. L. Miller, of Houston, George R. Sibley, of Eichmond, W. C. Sheffield, of Early, Reese Crawford, of Muscogee, Robert A. Nisbet, of Bibb, A. J. King, of Floyd, J. F. Awtry, of Troupe. The SPEAKER stated that he had appointed members of the special investigate.

pointed members of the special investiga-ting committee.

The committee on public property reto build a new capitol just now.

Mr. KING, of Floyd, rose and said that
Mr. Mvsarr's apology had been without
his request or knowledge and was perfectly

satisfactory to him.

Mr. COLLEY stated that he had offered the conditional resignation of Mr. Renfroe by request of a friend of that gentleman and that the same friend had requested him to ask the house to allow him to withdraw it since its action on the substitute.

There was no objection and Mr. COLLEY withdrew the proposition of the treasurer

On motion of Mr. Phillips, of Cobb, the nouse then adjourned to 9 o'clock to-mor-

SUPREME COURT OF GEORGIA. September 17, 1879.

No. 24. Jones vs. State. Diminution of re-

Webster. Continued for providential

Webster. Continued for providential cause.

No. 30. Hooks vs. Brady et al. Injunction, from Sumter. Argued. Guerry & Son, for plaintiff in error. J. A. Ansley; J. W. Brady: L. J. Blalock, for defendants.

No. 32. Mayor, & C. of Americus vs. Alexander. Complaint, from Sumter. Argued. N. A. Smith, for plaintiffs in error. Hawkins & Hawkins; Guerry & Son, for defendant.

No. 33. Mitchell vs. State. Bigamy, from Sumter. Guerry & Son, for plaintiff in Sumter.

Sumter. Guerry & Son, for plaintiff in vehicles when they are made in such per-error. C. B. Hudson, solicitor-general, fection right at our doors. or the state. Pending the reading of record, court ad-

Georgia Academy of Science.

The annual session of the Georgia acad

my of science took place at the academy hall last night. The meeting was called to order by the retiring president, Colonel B. W. Frobel. After routine business the elec-

tion took place for officers and directors for the ensuing year. The following gentle-men were elected: President, B. W. Fro-bel; first vice-president, Hon. Benjamin

bel; first vice-president, Hon. Benjamin Conley; second vice-president, Rev. H. H. Tucker, D.D., L.L.D.: recording secretary, Dr. H. B. Lee; corresponding secre-tary, Marshall J. Clarke, Esq.; treasurer, Theodore Schumann, Esq. Di-rectors, Dr. J. S. Lawton, Professor W. F. Slaton, Charles W. Hubner, Esq., Rt. Per, John W. Beck, with D. Dr. L. H.

mm, was announced by the committee. The programme consists of music by some

The Position of Baptism in the

Christian System:

Hop Last Night.

Chirteenth infantry band, with its usual

skill, made merry music and gave to the passing hours an additional fascination. It was a delightful occasion in all respects.

For sale by F. S. PEACOCK.

PRESENTS.

and Silver Watches, etc., at

J P. STEVENS & CO'S

DRAUGHT" the best liver medicine in

—As a stimulant for delicate ladies and hildren Sweet Pot-8-o Brandy has no equal.

Ladies, get permanent relief by using

For sale by HUNT, RANKIN & LAMAR. 331 july 20 deod&mem tues thur sat

-Try Wm. Rich's Sweet Pot-8-o Brandy

For Throat, Lung and Bronchial Complaints t is superior to all medicines. For sale by

Druggists. 281 sep16 d3t tues thur sun

WM. BOLLMANN,

No. 10 WHITEHALL STREET j unel5 d3m local

able cases. Office and residence No. Whitehall street. All Diseases of the Th

Query: Why will people suffer with

I devote might to the finest possible operations whom the Texth.

McBRIDE & CO.

"BLACK-DRAUGHT" makes chills and

auglo dtf 4th pg

n October 14, 15, 16 and 17.

'47 nov28 dly lo'l

DR. GEO. W. MARVIN continu

2:1 sep16 d3t tues thur sun Political Issues.

"BLACK-DRAUGHT."

356 jan19 d12m 4th pg

the world.

34 Whitehall Street.

Necklaces, Lockets, Chains

Spirit of 1876. All Druggists keep it. 281 sep16 d3t tues thur sun

the elite of the city.

Slaton, Charles W. Hubner, Esq., Rt. Rev. John W. Beckwith, D.D., Dr. J. H. Logan, C. W. Smith, Esq., General W. S. Walker, W. R. Hammond, Esq., W. A. Haygood, Esq.

An interesting programme for this evening, which will be found in another colonflicting, the case is not one for adgment rendered on a certiorari, contrary of our prominent musical artists, and addresses by members of the academy. We direct special attention to this programme, which will afford varied and refined entertainment. We are sure the elegant hall of the Academy of Science will be filled by the slive of the city. to the judgment by the primary courbut if the certiorari is sustained, the cas should be remanded for a new trial.

Judgment reversed. James H. Spence; W. N. Spence, for plaintiff in error.
No appearance for defendant.

Cooper vs. The State. Certiorari, from Dougherty.

A sermon delivered by Dr. A. G. Thomastor church of Christ, Hunter street. BLECKLEY, J. 1. In a county court governed by loca gave notice Sunday morning that this dis-tinguished divine would discuss this in statute, it was not cause for discharging the prisoner that the solicitor representing the state had failed to sign the accusation as portant theme, and accordingly quite arge crowd assembled at the church the statute requires until after arraignment Hunter street, but as a large number had been waived, the parties had announced ready and the jury stricken, it not appearing that at the time the motion for discharge ication of the sermon entire, we do not atwas made and the signature supplied, any of the jurors had been sworn. The properly allowed the solicitor to sign Let Atlanta merchants send display nd proceed with the trial, if the waiver arraignment was not withdrawn, and no At the Kimball house last night there was an elegant hop in honor of Miss Casey and Miss Vason, of Augusta, at which were present a large number of the most elegant representatives of Atlanta society. The

pare for trial.

2. The evidence was not insufficient, no the punishment excessive. Judgment affirmed. H. Morgan, for plaintiff in error.

Wm. Oliver, county solicitor; D. A. Rus sell, for the state, Patterson vs. The Albany Building an Loan Association. Complaint, from Dougherty.

BLECKLEY, J. 1. Where an account is stated by the cred itor, and the debtor gives his promissory notes in settlement, and is grossly negli-gent in omitting to inform himself concernng the elements of the account, the fac that the account embraced interest or usur cause he had not promised in writing t rer of the pay it, is not such an imposition upon him

as will entitle him to open the settlement on the ground of fraud. 2. A plea of usury, considered strictly a such, apart from fraud, must conform t the statute and be filed as prescribed.

3. The true indebtedness of a member of a building and loan association may be more or less than the difference between the cash received by him and the cash which he has paid in or refunded.

4. The fraud of a corporation in obtain

ing its charter is not a defense to its debt ors.
5. The court did not err in ordering the Judgment affirmed.

Dougherty. BLECKLEY, J. of land, without specifying which half, or whether divided or undivided, and the court dismissed it for uncertainty, but not until after admitting all the plaintiff's eviuntil after admitting all the plaintiff's evidence, and where said evidence neither made out title in the defendant in fi fa. nor possession by him of any part of the tract at or after the date of the judgment, there is no orror. If the uncertainty of the levy could be and was aided by the claim affidavit and bond, still, as the evidence for the plaintiff failed to change the onus, there was nothing for the inverte try.

Judgment affirmed. L. P. D. Warren; H. Morgan; Strozer & Smith, for plaintiff in error. Vason & Davis; W. T. Jones, for defend-

Nays-Anderson of Morgan, Anderson of Pulaski, Brautley, Collins, Duggar, Gammage, Greene of Baldwin, Hanks, Howell, Mynatt, Redwine, Sharman, Weehunt and Wright-13, The second and third resolutions were unanimously adopted.

Mr. PAINE offered a resolution to pay the expenses of the committee who carried home the remains of Hon. J. C. Clements, late senator from the 15th district. The resolution was referred to the finance committee.

Speaker BACON inquired if there was any objection to the announcement at this and the announcement at this and the announcement at the a **GOLD AND SILVER WATCHES**

all Diseases of long standing, Dispenses hit own Medicines and guarantees Cures in curdid not ripen into a prescriptive title, yet, if the possession which the vendee acquired from him with and under the bond, has since grown up into a good prescriptive title in the vendee, the

Whitehall street. All Diseases of the Throat, Lungs and Catarrh treated by inhalation, Particular attention paid to all Diseases of long standing, such as Rheumatism, Eruptions, Gravel, Paralysis, Scrofula, Biliousness, Dropsy, Erysipelas, Diseases of the Kidneys, Nervous Depression, Dyspepsia, Liver Complaints, all diseases pecular to Women, all Private Diseases, Heart Disease, Swollen Joints, Coughs, Gout, White Swelling, St. Vitus Dance, etc. Call and see the Doctor without delay. His charges are moderate and consultation free. Office hours 7 a. m. to 2 p. m. and 6 to 8 p. m. purchase money ought to be paid.

3. An action of ejectment brought by the grantee from the state, or his hetrs, in due time, against the holder of a bond for titles with possession under it, and terminated by a nonsuit, saves the running of the statute of prescription whilst the action was pend-ing, and for six months after the nonsuit was granted, if the action should be recom-

D. A. Vason; C. B. Wooten, for plaintiff R. F. Lyon; Warren & Hobbs, for defend

That Deer Hunt, Danville News: Messrs. J. P. Hawkins, C. D. Langhorne, of Danville, Captain L. W. Scoville, and Major Stockton Terry, of Lynchburg, accompanied Captain Hawkins to Staunton last week, from which place they went to the mountains to shoot deer or other game. They succeeded well. Sco-ville killed a doe and Hawkins slew a buck. They then disbanded and Scoville took his deer to the Lynchburg Arlington, and Hawkins brought his to our Arlington. But als for Langhorne and Terry. They sl at many but killed none. They the showed the white feather, as it is called.

A Flag Day.

No. 24. Jones vs. State. Diminution of record suggested.

No. 27. Daniel vs. State. Murder, from Lee. Argued. Simmons & Simmons, for plaintiff in error. R. N. Ely, attorney-general; C. B. Hudson, solicitorgeneral; D. H. Pope; Hawkins & Hawkins, for the state.

No. 28. Crenshaw vs. State. Simple larceny, from Schley. Argued. J. B. Hudson; J. N. Scarborough, by brief, for plaintiff in error. C. B. Hudson, solicitor-general, for the state.

No. 29. Alston vs. Wilson. Claim, from Webster. Continued for providential

fever impossible.

For sale by F. S. PEACOCK.

331 july20 deod&m6m tues thur sat 4th pg

Great Merit.

All the fairs give the first premiums and special awards of great merit to Hop Bitters, as the purest and best family medicine, and we most heartily approve of the awards for we know they deserve it. They are now on exhibition at the State Fairs, and we advise all to test them. See another column.

Ladie: Uniervear L. WURZBURG. SUPERIOR MAKE AND STYLE.

SKIRTS.

THE 54 WHITEHALL ST., 54 ATLANTA.

TO OUR PATRONS AND PUBLIC IN No. 4, 60 yd-50c pie

7 Tucks and Edge, 50c, 6 Tucks, hem and wide Edging, 65c.
8 Tucks, hem, Edging and Inserting, 70c.
11 Tucks and very handsome Edging, 85c.
6 Tucks, very handsome Edging, 85c.
6 Tucks, very handsome Edging and Inserting, \$1.05.
Handsome Night Dresses 60c, 65c-very handsome.
Handsome Night Dresses 60c, 65c-very handsome and Fancy Goods in the city.

As we are determined not to earry over any of our goods to the next season, we therefore offer our entire stock, all of which has been purchased this season, and been purchased this season, and been proclaimed by ALL, the ladies' All-Linen, 5c.
Ladies' All-Linen, 5c.
Ladies' fine All-Linen, 10 cents.
Ladies' Extra fine All-Linen, 10 cents.
We ofer this stock at A BERLEONOM.

We ofer this stock at A BERLEONOM.

20 PER CENT our already POPULAR PRICES. We offer Fucks and Ruffle, 55c, 10 PERCENT

Tucks and Ruffle, 70c, 65c.
Tucks and Ruffle, 70c, Fucks. Ruffle and Embroidery, 75c, 90c and St. 1.0.

St. 1.0.

St. 1.0.

St. 1.15

Those who have dealt with us have ever found us honest in what we have stated. NOT ADVERTISING ARTICLES AT ONE PRICE AND SELLING THEM AT ANOTHER.

We would also announce that we have added a Picture Frame Department which is under the immediate charge of an efficient artist and contains novelties in PICTURE Our Spoon-bust, Side-laced, only \$1.00, sold elsewhere at \$1.50. Elegant Emb. Woven from 75c and upwards. Old Bazar Corset, Real Freuch hand-made \$1.75.

Monograms, Names, Coat of Arms, Mot- HATS toes, Engraved to order, Orders by mail promptly attended to.

L. WURZBURG,
july22 dtf 54 Whitehall St. july22 dtf COTTON WAREHOUSE.

PLANTERS' WAREHOUSE MADDOX, RUCKER & CO., 63 Broad Street.

COTTON COMMISSION WAREHOUSE & GUANO BUSINESS.

Our Commissions will be small compared to the advantage gained to the Shipper. We will

PORTABLE ENGINES, GINS, ETC.

orld 0 Leads S



"Schofield's Portable Steam Engines.

SCHOFIELD'S IRON WORKS MACON, GEORGIA. Compact, Simple, Strong, Durab

With our ENGINES-FOR THRESHING PURPOSES WE ALSO SUPPLY Circular Saw Mills, Grist Mills, Sorgho-Mills, Cotton Presses WRITE FOR PARTICULARS AND PRICES.

NOTICE TO THE PUBLIC.

indigestion when "BLACK-DRAUGHT will cure them?
For sale by J. L. PINSON.
331 july20 deod&m6m tues thur sat 4th pg William Crenshaws DENTIST, 24 Whitehall St.
ATLANTA
GA. 3

The race-track of the Western Georgia fair at LaGrange, has been enclosed and a number of horses are training for the races

doctor's bills.

For sale by J. L. L. PINSON.

331 july20 deod&m6m tues thur sat 4th pg Our stock is replete in Novelties. Enliven your trade. Come and select in person new and attractive

goods cheaper than ever sold. We guarantee to save you all Freight, Break se and Insurance, and sell you only Staple fa t selling Crockery, Stamped and Wooden Ware and House-furnishing Goods, Show Cases, Seth Thomas Clocks, etc. of the rental \$10,000 must be paid on the day of the lease, and the balance of the first year's rental must be paid within thirty days and before a transfer of the property is made. For each succeeding year a monthly payment will be required in advance, to be made within five days after the beginning of each month. Bond with undoubted security in the sum of \$500,000 for the prompt road and appurtenances, at the termination or forfeiture of the lease, in as good condition as when received, will be required. At least \$100,000 of this security shall be within the State store. The Fair at LaGrange promises to be a

may be required of the lessees by the Executive.

The execution of this lease shall make the lessees a body corporate, under the name and style of the Macon and Egunswick Rallroad, with all the powers and privileges granted to said road by the laws now in force; to operate said road and to receive toils and freights therefor. Said lessees may also build and equity a railroad from said city of Hawkinsville, or Eastman in Dodge county, to the city of Americus in Sumier county and also a railroad from said city of Brunswick, or from any other point on the main line in Glynn county, to the Florida line; and may connect the fermini of said roads to be built with other roads already constructed.

of any other companies or parties doing business with said road.

Said lessees are required to expend within two systems from the date of the lease not less than \$20,000 for the date of the lease not less than \$20,000 for the date of the lease not less than \$20,000 for the date of the lease not less than \$20,000 for of shore, depots, wharpovenen of mechinery, rolling stock, improvenen stated stock on set of the stock of the mechinery, rolling stock, improvenen stated stock on set of the sease of the sease of the sease of the sease may be forfetted for the following the state of the sease of the seas

THIS PREPARATION COMMENDS TISELY

SCHOFIELD'S ENGINES, ETC. BUILT BY

> WE SELL THE Geiser Grain Separator

J. S. SCHOFIELD & SON.

One dollar's worth of "BLACK-DRAUGHT" will save fifty dollars in

Prescription Free. For the speedy Curs of Seinal Weakmess, Loss of Manhood, and all disorders brought on by Indigentions or access. Any Drugost has the Ingredients. Address.

DAVILISON & CO., 78 Nassau St., N. Y. 339 jude22 dly tues thur satdwkylv

All-Linen, 10 HOSIERY.

BEAL BRETONNE.

ose, 5c, 10c, 15c a pa

ROUCHING. ith Valencienne Eige, 8c and 10c yard, retonne Edge, 25c, ouble Crepe Lisse, 20c d 25c yard.

Great Bargains RENCH FLOWERS.

FRENCH FLOWER
FEATHERS,
SILKS, ETC.
INFANTS'
LACE CAPS
A SPECIALTY.

Storage and Sale of Cotton a Specialty.

Liberal Advances on Consignments.



and guaranteed superior to any other.